EL BIEN PUBLICO

"NUESTRA VICTORIA ES NUESTRA FE" (S. Joan, 5, 4)

Año LXXI — Montevideo, Domingo 7 de Agosto de 1949 — N.° 21.963

EDICION DE LA MAÑANA

Fundado por el Dr. Juan Zorrilla de San Martín el 1o. de Noviembre de 1878

Director: Dr. Tomás G. Brena. Redactor Responsable: D. Julio César Pandolfo, Palmar No. 2519. Administrador: Sr. Raúl Galiana.

Empresa Editora: Editorial Juan Zorrilla de San Martín, S. A. — Ciudadela, 1469. — Montevideo. — Uruguay - Teléfs.: 8.09.06 y 8.09.96.

Edición de OCHO Páginas

LAS NACIONES OCCIDENTALES FUNDAMENTARAN EN MOMENTO HISTORICO, LA UNIDAD DE EUROPA

ESTRASBURGO, 6. (United) — Las naciones de Europa occidental darán la semana entrante en esta ciudad francesa, el paso inicial hacia la materialización del sueño secular de la unidad europea. Ministros de Relaciones Exteriores y legisladores de esas naciones se congregarán en esta histórica ciudad con el fin de establecer el primer gabinete y el primer parlamento europeos.

El nuevo experimento, todavía con carácter de ensayo y cauteloso por su índole, se denomina Consejo de Europa.

Sus fundadores admiten que es sólo un experimento. La organización no tiene facultades para otra cosa que celebrar debates y formular recomendaciones, pero las potencias opinan que tiene probabilidades de subsistir y que de ella —tal vez dentro de una o dos décadas, o aún de 50 años— quizás surja la verdadera unión europea que durante siglos ha constituído el objetivo de idealistas y soñadores de este dividido continente.

LAS NACIONES FUNDADORAS DE LA UNIDAD

Las 10 naciones fundadoras son: Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia. Grecia y Turquía han solicitado su ingreso y el primer acto del Consejo consistirá en darles la bienvenida como los miembros undécimo y duodécimo de la organización.

Más tarde es posible que se incorporen Austria y el nuevo estado de Alemania occidental y quizás también Portugal.

Francia propondrá además que el territorio del Sarre sea aceptado como miembro asociado. Suiza, si bien actúa en el campo de las democracias occidentales, hasta el momento se ha mantenido al margen de la organización, temiendo que su afiliación al Congreso pudiera afectar su neutralidad territorial tan celosamente mantenida.

El Consejo de Europa se compondrá de dos cuerpos separados.

El primero es el gabinete o Consejo de Ministros, que realizará su primera reunión el lunes en el Ayuntamiento de esta ciudad. Se halla formado por los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones miembros y es el verdadero cuerpo rector de la organización. El segundo es la Asamblea Europea, compuesta de 87 miembros escogidos por los parlamentos de las naciones miembros, el cual se guía por las directivas del Consejo de Ministros y sólo tiene facultades de asesoramiento.

LA REUNION DE LAS ASAMBLEAS

La Asamblea se reunirá una vez por año en esta ciudad, por un período no mayor de un mes y celebrará su primera sesión el 10 del corriente en el edificio de la Universidad de Estrasburgo. La constitución de la nueva organización fué trazada en el estatuto del Consejo de Europa, firmado por las 10 naciones fundadoras el 5 de mayo último en Londres.

La carta declara expresamente que el Consejo no podrá abordar cuestiones relacionadas con la defensa y fija con las siguientes palabras los objetivos del Consejo: "El Consejo de Ministros tendrá como finalidad fomentar la cooperación entre los gobiernos. Por su parte, la Asamblea Consultiva, dando cuerpo y expresión a las aspiraciones de los pueblos de Europa, proporcionará a los gobiernos los medios de mantenerse constantemente en contacto con la opinión pública europea. Esto significa que el Consejo de Ministros tomará las decisiones y que la Asamblea servirá como caja de resonancia para lo que piensa el pueblo de Europa.

De conformidad con la constitución, la Asamblea no podrá ni siquiera decidir los asuntos que tratará. Esto lo decidirán los ministros, a menos que la Asamblea, por una mayoría de dos tercios de votos, resuelva incluir algún asunto en su temario.

Es probable que en los primeros momentos de la existencia del Consejo se desarrolle una fuerte rivalidad entre Gran Bretaña y Francia y sus respectivos partidarios.

El Reino Unido, con sus miradas constantemente puestas en su imperio y tradicionalmente reacio a contraer compromisos continentales, desea actuar con prudencia y cautela en la senda hacia la unidad europea.

POSICION PSICOLOGICA DE GRAN BRETAÑA

Gran Bretaña se muestra reacia a todo renunciamiento de soberanía en favor de un organismo europeo dominado por los estados continentales. Los franceses, de mentalidad continental hasta el apasionamiento, son los más firmes partidarios de una genuina unidad europea. Entre las principales personalidades francesas partidarias de este ideal figuran el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Robert Schuman, el ex primer ministro Sr. Paul Reynaud y el Sr. Edouard Herriot, presidente de la Asamblea Nacional. Este último presidirá la Asamblea en su sesión inaugural, que se celebrará el miércoles de la semana próxima.

La Asamblea iniciará sus deliberaciones con un discurso de Herriot. Seguidamente elegirá a su presidente permanente, los miembros de la secretaría y las comisiones, y a continuación comenzarán a hablar los distintos oradores.

Con el fin de acentuar el carácter internacional de la Asamblea, los diputados, en la sesión inaugural, se ubicarán por orden alfabético y no por nacionalidades.

Aunque Wiston Churchill parece ser el candidato lógico para la presidencia de la Asamblea, se tiene entendido que ha declinado tal cargo, prefiriendo ser un simple diputado con plena libertad de acción. Descartado el ex primer ministro británico, se cree que el candidato más probable parece ser ahora el Sr. Paul Henri Spaak, de Bélgica, o alguno de los representantes escandinavos.

• PROSIGUEN LAS NEGOCIACIONES EN LAUSANA. —Los miembros de la Comisión Conciliatoria de las Naciones Unidas para Palestina, se entrevistaron hoy individualmente con los delegados árabes, para discutir con ellos los detalles de la propuesta de Israel de aceptar solamente un cierto número de refugiados árabes de Palestina.

La comisión está empeñada en obtener de la delegación israelita más detalles de su propuesta, la cual está concebida en términos más generales que específicos, porque si bien la oferta dice que el gobierno de Tel Aviv vería gustoso que se estableciera en Israel una población de unos 200.000 árabes, no dice el númedo de los que serían repatriados.

• REFUGIADOS EN ITALIA. — Informan de Roma que todos los refugiados extranjeros en Italia, fueron advertidos hoy formalmente que la Organización de Refugiados cerrará sus campos en Italia el 30 de junio de 1950.

• URANIO. — Informes de Londres dicen que la presencia de uranio en Sud Africa entre las arenas de las minas de oro, está atrayendo mucha atención en los círculos británicos y estadounidenses que tratan de lograr una información más amplia y detallada.

• LA PRODUCCION DE TRIGO. — En Otawa la Oficina de Estadísticas informó que las perspectivas de la cosecha mundial de trigo son de que este año tenga un rendimiento menor, a pesar de que los principales países productores hayan sembrado una extensión mayor.

• PARALIZACION. — La fábrica de automóviles Alfa Romeo de Milán y la fundición de acero Ilva de Savona, cerraron sus puertas debido a conflictos obreros.

• MOVIMIENTO SISMICO. — El sismógrafo de la Universidad de California registró un temblor moderadamente fuerte en la región central del Japón.

• LA SITUACION EN MALASIA. — Informan de Singapur que terroristas malayos asesinaron ayer a siete policías, cometiendo el atropello más grave de los últimos seis meses. Los bandidos asaltaron un convoy de tres camiones policiales en un paraje solitario del Estado de Pahang. Diecisiete policías fueron heridos en la lucha.

• REANUDACION DE RELACIONES. — Se informa de San José de Costa Rica que este país y Venezuela resolvieron reanudar las relaciones diplomáticas interrumpidas desde la caída del gobierno de Gallegos.

• ACUSARON A LOS COMUNISTAS. — En Beirut, en círculos allegados al gobierno sirio, se dijo hoy que los comunistas eran los responsables por la explosión de una bomba que dañó varios edificios y dejó a varias personas heridas de gravedad, en el barrio judío de Damasco. La tremenda explosión fué oída en toda la ciudad.

• TEMBLOR DE TIERRA. — En Tucumán anoche a las 22.04 se sintió un temblor de regular intensidad. No se produjeron daños, aunque el fenómeno causó cierta alarma en la población.

• ACCIDENTE FERROVIARIO. — Informaciones de Londres dicen que alrededor de 20 personas resultaron heridas hoy al chocar un tren vacío contra uno de pasajeros que a punto de partir hacia Manchester se hallaba en uno de los andenes de la estación de Euston.

LOS MILITARES COORDINARAN EN WASHINGTON

LONDRES, 6 (United). — En los círculos militares de esta capital se informa que los jefes del estado mayor mixto de los Estados Unidos se proponen celebrar una conferencia especial en la ciudad de Wáshington, con el objeto de hacer un análisis final del resultado de las conversaciones que han venido celebrando durante la presente semana en varias capitales de Europa, en referencia al programa de defensa contemplado en el Pacto del Atlántico, y que dicha conferencia tendrá lugar seguramente a fines del presente mes.

En los mismos círculos se abriga la esperanza además, de que el Congreso de los Estados Unidos apruebe prontamente el proyecto de ayuda armamentista a Europa que, como respaldo del Pacto del Atlántico, el Presidente Truman ha enviado al referido poder legislativo.

Agregan al mismo tiempo los indicados círculos, que los jefes del estado mayor mixto estadounidense en las recientes conversaciones que han celebrado en Europa con relación al programa de defensa del Pacto del Atlántico, han tratado ante todo de obtener ciertas "garantías", por parte de las naciones que participarían como recibientes en el indicado programa de ayuda armamentista.

Las referidas esferas militares aseguran que una de las condiciones que habrían exigido los indicados jefes norteamericanos, sería de que el equipo militar fuera suministrado de conformidad con el programa de ayuda armamentista, el cual "sería únicamente utilizado dentro del área geográfica previamente acordada".

A este respecto se tiene entendido que muchos de los jefes de estado mayor europeos, estiman que las condiciones que Estados Unidos exige, constituiría "una cesión de los derechos nacionales con respecto a las fuerzas armadas que en cada país europeo cionado de acuerdo al programa de ayuda del P. del Atlántico".

En las mismas esferas igualmente se asegura que existen varios puntos de vista con respecto a las sugestiones hechas por los jefes estadounidenses con respecto a un comando único para el plan de defensa de la Europa occidental, como también con respecto al punto del probable desplazamiento de las fuerzas armadas de cada uno de los países signatarios del P. del Atlántico.

No obstante que todas las conversaciones sobre estos temas han sido absolutamente secretas, se sabe que los países escandinavos proponen el rígido confinamiento de lasrespectivas fuerzas armadas a cada región local, evitando de esta manera, que, por ejemplo, tropas escandinavas

Más de 600 muertos dejó como saldo el terremoto en Ecuador

La ciudad de Abato, quedó destruida

QUITO, 6 (UNITED). — Caracteres de tragedia nacional asumió el terremoto que devastó en la tarde de ayer la región de Ambato, al sur de Quito, al irse conociendo mayores detalles acerca de la tragedia. Se sabe positivamente de más de 600 muertos en Ambato misma y en otras 30 poblaciones de la región.

La ciudad de Ambato, la más afectada de todas, contaba hoy más de 560 muertos, según las últimas informaciones llegadas a esta capital, calculándose que por lo menos 100 personas perecieron en las demás poblaciones afectadas.

La Radio "La Voz de los Andes", sin embargo, declaró hoy que se teme que la cifra de los muertos alcance en último término a unos dos mil, pero hasta el momento no ha habido confirmación oficial de una cifra tan elevada.

AMBATO DESTRUIDA

Ambato ha quedado casi totalmente destruída. Las poblaciones de Banon y Pelileo, poblaciones situadas a la entrada de la región oriental, también han quedado totalmente destruídas. Grandes daños se registraron también en las poblaciones de Acacinga, San Miguel, Salcedo, Pillaro, Guano, Quero, Saquisili, Pujili y otras, muchas de las cuales han quedado ciento por ciento en ruinas.

En la Iglesia principal de Ambato perecieron 60 niños que recibían el catecismo en el momento de producirse el sismo. El primer movimiento se produjo a las dos de la tarde, siguiendo después otros 14 remozones, algunos prolongados. El sismo causó daños en la carretera panamericana al sur de Quito, lo cual a su vez estorbó las labores de socorro.

INTERRUMPIDO EL SERVICIO FERROVIARIO

La carretera, sin embargo, se encontraba ya reparada esta tarde, aunque todavía continúa interrumpido el servicio ferroviario entre Quito y Guayaquil, a causa de los destrozos sufridos por las vías y terraplenes. El presidente Galo Plaza, quien se dirigió ayer mismo a Ambato acompañado del Ministro de Gobierno, Sr. Eduardo Salazar Gómez y del Ministerio de Defensa, Sr. Manuel Díaz Granados, ordenó la formación de unidades de salvamento militares que colaboran con los grupos de la Cruz Roja. Aviones cargados de elementos de socorro y de personal sanitario seguían hoy llegando a la zona afectada por el terremoto. La gravísima situación en Ambato se ha agravado aún más como consecuencia del desbordamiento del río Ambato, según informó aquí la radio Voz de los Andes. El desbordamiento del Ambato se temía desde anoche pues las aguas habían crecido enormemente a causa de las grandes piedras y escombros caídos sobre su cauce a causa del sismo y que impedían que el río corriera normalmente.

MAS DE 4.000 HERIDOS

Las informaciones de Ambato dicen que en esa ciudad de 32.000 habitantes se han recuperado ya 560 cadáveres y hay unos 4.000 heridos, calculándose además que unas 2.000 casas y edificios públicos han quedado reducidos a escombros. En las otras poblaciones afectadas, con un total de unos 100.000 habitantes y ubicadas en una región de 6.000 kms. cuadrados, los heridos pasan de mil.

Los daños se calculan en unos 10 millones de dólares. El Comercio de Quito calcula que unas 30.000 personas han quedado sin albergue. El Presidente Plaza dirige personalmente las labores de socorro, con un plantel de cerca de 200 médicos y enfermeros. Los corresponsales, de El Comercio relatan escenas de desolación y ruina impresionantes, especialmente en Ambato y en otras poblaciones más pequeñas a lo largo de la carretera panamericana al norte y sur de la ciudad mencionada. Numerosos aviones del ejército han estado viajando a la región afectada, llegando sueros, vacunas, plasma y alimentos. Todas las carpas y tiendas de campaña del ejército que estaban disponibles han sido llevadas para albergar a las víctimas. El cuartel general del Presidente Plaza ha sido establecido en una tienda de campaña instalada en la plaza principal de Ambato, donde casi todas las calles están bloqueadas al tránsito por los escombros.

SOCORREN A LOS DAMNIFICADOS

"El Comercio", ha iniciado, junto con la Cruz Roja, una colecta nacional para socorrer a los damnificados. Las comunicaciones telegráficas con Ambato quedaron restablecidas solamente esta mañana. Desde Ambato el Presidente Plaza lanzó un mensaje al pueblo ecuatoriano enfatizando al necesidad de unión y solidaridad ante la catástrofe. El presidente hizo un llamado a la ciudadanía en general y en particular a los hacendados más ricos para que envíen leche y alimentos a la zona afectada, pidiendo también a los ciudadanos que concurran a los bancos de sangre a cumplir con el deber patriótico y social que les impone la hora. La estación de la empresa Shell en Ambato envió esta mañana al gobierno en Quito el siguiente y dramático boletín respecto a la situación en esa ciudad: "Podemos informar que el espectáculo aquí es desolador. Casi todo está destruído. Se ven solo angustias, pavor entre los habitantes que huyen despavoridos a los pueblos vecinos. Las carreteras se encuentran llena de grandes columnas humanas, que avanzan sin destino conocido. Muchos corren y caen desfallecidos. Las plazas y parques están atestados de personas de toda condición social".

El epicentro del terremoto se localizó en los alrededores de Ambato, presuponiéndose que fué originado por derrumbes subterráneos.

Los aviones de la fuerza aérea que han volado sobre los volcanes Cotopoxi y Tunguragas, situados en la zona, no han observado ninguna actividad en ellos, lo cual ha hecho descartar la teoría de actividades volcánicas como causa del sismo.

El Director del Observatorio Astronómico de Quito, Sr. Luis Mena, declaró hoy que el terremoto fué de "caracter teutónico" y que su intensidad alcanzó el grado octavo de la escala Sieberg.

EL GRAL. TAYLOR COMANDANTE DE E. U. EN BERLIN

BERLIN, 6 (United).— El mayor general Maxwell Taylor fué designado comandante norteamericano en Berlín, sucediendo al Gral. de brigada Frank L. Howley. La La administración de Taylor incluirá al gobierno militar en Berlín y al comando de las tropas estadounidenses en esta ciudad.

RESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

BERLIN, 6 (United). — Los gobernadores occidentales informaron hoy que estaban estudiando un plan para el restablecimiento de la industria alemana mediante un préstamo de 541 millone sdo marcos —136.500.000 dólares—. El señor William T. Bebsock, comandante americano interino de Berlín, dijo que el plan había sido enviado a los gobernadores americanos por la comandatura aliada el martes pasado.

SOVIETICOS SENTENCIADOS

BERLIN, 6 (United). — Agentes soviéticos fueron sentenciados a condenas de prisión que fluctúan entre 6 meses y 3 años. La sentencia fué dictada hoy por una corte militar norteamericana, luego de haber visto el caso en el cual los sentenciados fueron acusados de haber secuestrado a un líder de la resistencia anticomunista del sector norteamericano de Berlín. El testigo principal y objeto del secuestro, Barhmard Schuett, declaró ante la Corte que había sido agente de enlace para los grupos subterráneos rusos. Schuett también está sometido a arresto por portar armas en forma ilegal. Otros cinco hombres de su movimiento también están presos. Encabezando la lista de los acusados, figura Wilke Henke, de 37 años de edad, quien admitió ser miembro de la MVD rusa, o policía secreta rusa, cuyos agentes se infiltraron dentro del movimiento subterráneo de Schuett siguiendo órdenes de las autoridades soviéticas.

LA TOMA DE HUNAN DEJA SIN DEFENSA EL CAMINO A CANTON

CANTON, 6. (United) — La continua defección de soldados nacionalistas en la estratégica zona de Hengyang a 400 kilómetros de Cantón, tuvo el efecto de sobresaltar al gobierno nacionalista induciendo al presidente interino Lit Sung Jen a mantener conferencias de emergencia con sus ministros. La defección se combina con el libro blanco norteamericano y culpa de la apurada situación de China a la política corrupta del gobierno nacionalista. Se considera que es un doble golpe que estremecerá al gobierno hasta sus cimientos.

Noticias del norte dicen que las últimas deserciones se produjeron entre las tropas nacionalistas de Shaoyang, capital improvisada de la provincia de Human a 100 kilómetros al oeste de Hengyang. La revuelta de los nacionalistas en Shaoyang dejó a Hengyang en situación propicia al encierro de los comunistas.

Las informaciones no mencionan el número de tropas comprometidas en la revuelta que aparentemente se difunde por toda la provincia de Hunán, dejando virtualmente sin defensa el camino a Cantón. Informantes del gobierno dicen que por lo que se sabe, 90.000 soldados al mando del general Cheng Chien, gobernador de la Provincia de Hunán y sucesor del general Chen Ming Jen, se plegaron a los comunistas en la zona de Changsha. El gobierno nacionalista dictó órdenes de arresto contra Cheng y Chen, pero se dice que ambos se encuentran a salvo en las zonas dominadas por los comunistas.

El gobierno nacionalista intentó contrarrestar los efectos de la conspiración arrojando volantes sobre Changhsa y ordenando a las tropas retirarse a Singtan porque Chen —dice— ha sido "secuestrado" por los comunistas. Noticias extraoficiales dicen que Cheng y Chen intervinieron en la conspiración para entregar la Provincia de Hunan a los comunistas por estar irritados ante el plan del gobierno nacionalista que pretendía hacer de Hunan un campo de batalla para la defensa de Canton.

DECRECE LA LUCHA EN LA REPUBLICA DE COREA

SEQUL, 6 (United). — La resonante guerra que se declaró cuando las tropas de Corea del Norte —respaldadas por los comunistas—, invadieron el jueves territorio de la República de Corea del Sud, se redujo hoy, a un raleados tiroteos según se informaba en fuentes estadounidenses. En dichas fuentes se dice, que mientras los coreanos del norte aún no se han retirado tras el paralelo 38 en la Península de Ongjin, se han retirado en muchísimas partes ocupando en la actualidad solo unas mil yardas de territorio sureño.

En Tokio, el corresponsal del "Stards and Stripe", dijo en un artículo que envió a su diario que por segunda vez en la historia moderna el 4 de agosto era el día de iniciación de un gran conflicto de la primera guerra mundial y el jueves la iniciación del cruce de la frontera de Corea del Norte".

CHIANG KAI SHEK EN COREA

SEUL, (Corea) 6 (United). — Un funcionario del gobierno coreano informó, que Chiang Kai Shek, ha llegado a la ciudad de Ching Ha, en un transporte bimotor. Allí conferenció con el Presidente de Corea Syngman Rhee y no piensa visitar la capital. Un comunicado oficial sobre la reunión probablemente será emitido el lunes. Mientras tanto, un representante de la Liga de Residentes Coreanos, dominados por los comunistas en Japón, criticó a Rhee, llamándole "reaccionario" lo mismo que a Chiang. Por intentar la organización de una alianza del Pacífico. Kim Chow hablando a sus Sindicatos obreros en un mitín dondo se gritó: "Abajo el gabinete Yoshida!" declaró que en la Plaza del Palacio Imperial en Tokio, que "los reaccionarios como Rhee y Chiang, deben ser expulsados de esta parte del Asia".

GRAN INCENDIO SE REGISTRO EN CONCEPCION

CONCEPCION, Chile, 6 (United). — Una mujer que vivía en los altos de la parte comercial de la ciudad se arrojó desde un balcón con los vestidos ardiendo, y encontró horrorosa muerte en el pavimento.

A las 3 de la madrugada estalló un incendio que destruyó completamente el edificio del Arzobispado, el Colegio de los Padres Franceses y varios establecimientos comerciales, así como una parte del mercado municipal. Este fué el incendio de mayores proporciones que se ha registrado en Concepción. Las llamas del incendio iluminaron toda la ciudad.

Los alumnos internos del Colegio huyeron a la calle llevando solo las ropas de dormir. Se teme por la vida de muchos habitantes de ese sector. Hay varios casos de asfixia en la Asistencia Pública.

El incendio comenzó en los altos negocios de radios y afectó a casas de las calles Barros Arana, Caupolicán y Rengo, en su mayoría construcciones de madera muy antiguas.

Tres personas murieron carbonizadas, temiéndose que el número de víctimas sea mayor y que otros cuerpos se encuentren entre los escombros del incendio que destruyó el edificio del Arzobispado. Ema Sandoval fué la mujer que se lanzó desde un balcón, y Enrique Carcaro, capitán de bomberos, junto con Gerardo Bohom, propietario de uno de los locales incendiados, penetraron al interior de los edificios en llamas y perecieron carbonizados.

Cien alumnos internos del Colegio del Sagrado Corazón, escaparon milagrosamente de verse bloqueados por las llamas. Se ha calculado que las pérdidas materiales sobrepasan diez millones de pesos.

HABLO ATLEE EN PROPAGANDA DEL LABORISMO

ARUNDEL (Inglaterra), 6, (United). — "Las Naciones Unidas no han constituído un fracaso a pesar de que se han utilizado como instrumento de obstrucción", declaró hoy el Primer Ministro Clement R. Attlee, en un discurso pronunciado en ésta. Tras decir qeu sería esperar demasiado el creer que "los seres humanos que, después de la lección de la primera guerra mundial no consiguieron impedir otra, lograr de golpe la máxima prudencia y sabiduría", agregó: "Sin embargo, debemos recordar que las Naciones Unidas nacieron de una terrible guerra: una guerra que dejó como herencia una serie de problemas económicos, sociales y políticos que tardaremos años en resolver". "Esa misma guerra, añadió, dejó a los espíritus sedientos de paz, pero perturbados por las pasiones de la lucha".

Attlee, cuyo aspecto de salud es visiblemente bueno, pese a sus dolencias, apareció bronceado por el sol después del descanso de varios días que le impusieron los médicos.

MAL USO DEL DERECHO DEL VETO

Al participar en este acto de propaganda electoral el Primer Ministro dijo que dentro de las Naciones Unidas la peor perturbación y obstáculo no ha sido el veto en sí, sino el mal empleo del veto".

"Una sociedad internacional — manifestó — no puede, sin embargo, ser dirigida estrictamente por las reglas de la mayoría como si se tratara de un parlamento soberano."

"Aunque la verdadera perturbación no reside en el derecho de veto, sino su uso inadecuado, todos los interesados estuvieron de acuerdo al principio en que el veto era un mecanismo al que sólo se debía recurrir en última instancia para las cuestiones decisivas de orden político y en lo referente a los principios".

AYUDA DE LA UN A LAS ZONAS ATRASADAS

Más adelante el Primer Ministro señaló que pese a todo las Naciones Unidas habían cumplido una eficaz labor, figurando entre sus realizaciones la ayuda prestada a las zonas atrasadas del mundo.

"Esta ayuda — puntualizó — es uno de los medios más constructivos para combatir las fuerzas, ya que las dos causas principales de los conflictos armados son la pobreza y la ignorancia.

Dondequiera que imperen malas condiciones sociales hay un terreno abonado para que fructifiquen las dictaduras, pues el pueblo es entonces fácil presa del hombre que les dice que la cura de todos sus males consiste en atacar a alguien".

Seguidamente deploró "la gran tragedia de la 'cortina de hierro' que separa una gran parte de la raza humana del resto de la comunidad mundial" y concluyó: "Si la Carta de los Derechos Humanos no es aceptada por todos los pueblos y gobiernos como algo que ha de llevarse a la práctica y no como una mera declaración platónica, entonces será totalmente ineficaz".

EL TIEMPO

Pronósticos para hoy:

CIELO: Despejado y seminublado.
TEMPERATURA: En leve descenso.
VIENTO: Del sector NO a SE, suaves y moderados.
ESTADO GENERAL: Bueno, desmejorando.
PARA MAÑANA: Inestable.

SINTESIS DE LAS ULTIMAS NOTICIAS

★ ATACARON EL ACUERDO ANGLO-INDIO. — En una reunión política realizada en la ciudad de Dartford, el ex Ministro de Relaciones de Gran Bretaña y actual vice Presidente del Partido Conservador, Sr. Anthony Eden, atacó acerbamente el reciente acuerdo financiero celebrado por el Reino Unido con la India.

A este respecto, el dirigente conservador dijo lo siguiente: "No puede menos que preocuparnos seriamente el que un acuerdo financiero celebrado con la India hace menos de un año, sea ahora necesario revisarlo al cabo de tan poco tiempo, y después que el gobierno de la India había sobregirado en las sumas que en libras esterlinas se le habían acordado mediante el referido acuerdo".

★ EXISTE SUPERABUNDANCIA DE FRUTA. — Informan de Nueva Yor que se supo que para evitar que los productores de frutas de todo el país sufran pérdidas desastrosas debido a la inminencia de una super abundancia, los distribuidores iniciarán una serie de campañas nacionales de promoción de ventas a fin de este mes, para lograr un máximo consumo, de los grandes cargamentos que se encuentran en camino a los mercados. El tiempo desfavorable en las principales zonas productoras de fruta ha afectado las labores de cosecha y distribución hasta tal punto que muchas cosechas que lelgan normalmente a los mercados en sucesión ordenada llegarán este año en forma simultánea.

★ ACUERDO COMERCIAL. — Hoy se firmó en París un acuerdo comercial greco-francés por un intercambio anual de 6.000 millones de francos.

★ EL ASUNTO DE TRIESTE. — Italia y Yugoeslavia pueden haber llegado a un entendimiento para discutir el problema de Trieste, admitieron hoy en Roma fuentes gubernamentales. En las mismas fuentes se dijo que la reciente conferencia entre el Ministro italiano n Belgrado, Enrico Martino, y el Mariscal Tito, fué de tal naturaleza que el gobierno decidió concluir de inmediato el acuerdo comercial ítalo - yugoeslavo.

★ DESAUTORIZAN. — El gobierno español desmintió categóricamente cierta sinformaciones publicadas en el extranjero en el sentido de que el general Franco había sido objto de un atentado. A ese respecto la oficina de Información Diplomática, dependiente del Gobierno, expidió la siguiente nota: "El general Franco hace en San Sebastián una vida normal".

★ NO PARTICIPARAN. — Informan de Bruselas que el poderoso Partido Socialista, el segundo en importancia del país, se negó esta noche a participar en el gobierno de coalición de tres partidos.

★ EL PROYECTO DE ARMAMENTOS. — En Washington los censores de Truman en el Congreso consideran hoy que su proyecto de armamentos modificado y "ceñido" representa un progreso pero nuevamente atacan el costo proyectado del programa, que se eleva a 1.450 millones de dólares. El senador Walter F. George, miembro de la Comisión de R. E. del Senado, situado en primera línea, manifestó que el desembolso que se propone para armar a las naciones libres, contra el comunismo, debe ser reducido a la mitad.

★ EL PRECIO DEL PAPEL. — Informan de Nueva York que, a excepción del papel para diario, todos los demás tipos de papel han de sufrir un aumento que se espera ha de hacer desaparecer la baja de más o menos el 5 por ciento que se produjo a principios del tercer trimestre.

EN SIDNEY UN OBRERO DENUNCIA LA MANIOBRA GREMIAL COMUNISTA

SIDNEY, 6 (United). — Un funcionario sindical denuncia en el diario "Sidney Sun", que el Partido comunista australiano de una completa instrucción militar a sus afiliados dentro del perímetro de su sede, la Marx House, sita en esta ciudad. Dice el dirigente sindical que de acuerdo a informaciones obtenidas subrepticiamente por un miembro del Sindicato de mineros, en las reuniones se enseña, primero a atacar y organizar huelgas en minas aisladas, y después lanzar el golpe contra concentraciones mayores; segundo, apoderarse de ciudades secundarias y propagarse hacia el interior del país; tercero, lanzarse contra las grandes ciudades; cuarto, no entablar luchas que no hayan sido previamente planeadas y quinto, luchar solamente cuando la victoria esta asegurada.

Las declaraciones que se publican, han sido hechas por el dirigente obrero Pat Cain, presidente del grupo industrial del Partido Laborista, y constituyen una reproducción de las palabras pronunciadas por el mismo dirigente ante una reunión obrerista celebrada en la localidad de Cessnock.

TEMEN POR UN PARO MAYOR

Mientras tanto, y con respecto a la situación obrera en general, los dirigentes de las uniones obreras temen que el Partido Comunista, haga apoyar la huelga de los mineros de carbón, que tiene ya seis semanas de duración, obteniendo que los Sindicatos de estibadores y de trabajadores marítimos, se declaren igualmente en huelga.

Esto temor se debe a las palabras pronunciadas por el dirigente comunista de los Sindicatos de estibadores, Matt Munro, en una reunión realizada por dichos obreros el día de ayer, y en la cual dijo que los indicados Sindicatos se declararían inmediatamente en huelga en el caso de que los Tribunales de justicia dictaran una sentencia adversa al pedido hecho por los trabajadores, de que, haya o no trabajo en su respectivo ramo o industria, el salario diario debe ser abonado a todo obrero que se presente a trabajar. Para este caso, el Tribunal ya ha anunciado que dará a conocer su decisión, el próximo 12 de agosto.

LA VIII EXPOSICION INTERNACIONAL DE CAMPEONATOS DE GANADERIA SE INAUGURO AYER

Dijimos ayer que la VIII Exposición Internacional de Campeonatos de Ganadería colmaba de éxito a la Asociación Rural del Uruguay. Hoy, ya inaugurado el tradicional certamen del Prado, mirado más de cerca y con más tiempo, el gran volumen de su valor calitativo y numérico, nos afirmamos más en lo dicho.

Las cabañas del país y la vieja entidad decana merecen plácemes bien conquistados con esfuerzos y con perseverancia que honra a la clase ruralista.

No son ya contados los animales que en realidad van a conquistar un seguro triunfo. Ese triunfo se gana desde hace años y más aún en el presente, a base de una competencia difícil, porque en el país todos crían con el mismo entusiasmo y con la misma preparación y con el mismo celo.

El acto de la inauguración oficial, a las 15.30, comenzó con la ejecución del Himno Nacional y siguió con el discurso notable en su fondo y elocuente en su desarrollo del Presidente de la Asociación, Ing. Jaime Sceminl.

Luego habló el Ministro de Ganadería y Agricultura, Dr. Luis A. Brause, quien dijo que se consideraba feliz de inaugurar un acto de esa naturaleza.

Terminado el applaudido discurso del Dr. Brause, comenzó el desfile de los reproductores que causaron la admiración de la nutrida concurrencia que asistió ayer al Prado.

Damos el final de este discurso en que se trata de asuntos de gran interés para la Ganadería:

"Un tema de actualidad y de gran preocupación, así lo ha señalado también el señor Presidente de la Asociación Rural, es el que se relaciona con la lenta comercialización de las lanas. Esta riqueza, "el oro blanco" de nuestra producción pecuaria, que constituye el rubro principal de nuestras exportaciones y cuya comercialización está sujeta a la libertad de la oferta y la demanda, fué comprometida cuando existiendo precios muy buenos y a los cuales vendieron prestigiosos y grandes productores, otros no lo hicieron seducidos por esperanzas que se sembraron peligrosamente. [...] peculiar llevándose por espejismos peligrosos.

Se ha hablado de que es necesario abandonar "el fetichismo" del dollar, pero no podemos cerrar los ojos a una realidad, y es la poderosa influencia que tiene en el mercado mundial y del cual no podemos tener la pretensión de aislarnos. La marcha de nuestro comercio, de nuestras industrias y de la mayor parte de la actividad nacional, así como la de los demás países de la tierra, [...] zas, recobre su normalidad.

En relación a este importante problema es útil tener en cuenta que el precio promedial obtenido este año por la lana es muy superior al del año pasado, aunque la salida del saldo exportable es más lenta. La situación en esta materia tampoco puede considerarse como únicamente de efecto nacional, en cuyo caso podría caber serias preocupaciones. En la República Argentina, por ejemplo, la situación no es mejor a la nuestra [...]

LA COMPRA DE REPRODUCTORES

El Banco de la República O. del Uruguay, por intermedio de su Casa Central, agencias y sucursales otorga, hasta por el importe total de la compra, préstamos especiales al 5 o|o de interés pagadero por año vencido, a favor de los compradores de reproductores (machos o hembras) bovinos, ovinos, equinos de trabajo y suinos, ya sean puros de pedigree o "no inscriptos" de alta mestización.

El plazo para el pago de estas operaciones podrá ser hasta de cinco años, con amortizaciones anuales variables, a fijar plazo y amortizaciones de acuerdo con el monto del préstamo en relación con las posibilidades de pago del postulante, pudiendo llegar a acordarse como facilidad máxima el siguiente régimen de amortización:

1er.	año	10 %
2º	año	20 %
3º	año	20 %
4º	año	25 %
5º	año	25 %

Estos préstamos podrán tramitarse:

A sola firma, con el simple depósito de los certificados de inscripción en el registro genealógico o del certificado del vendedor cuando se trate de animales "no inscriptos";

Con prenda agraria de los mismos reproductores y dentro del porcentaje que en cada caso se acuerde;

Con prenda agraria de otros animales en las condiciones reglamentarias; y

Con otras garantías o [...] de las ya constituídas para operaciones vigentes cuando ello sea posible.

ganado destinado a la producción lechera, industria cuyo desarrollo ha alcanzado tan altos niveles, que tiene proyecciones ampliamente favorables para la economía rural y que en nuestra gestión ocupa un preferente lugar. El mejoramiento zootécnico de los rodeos y su desarrollo nos permite expresar que esta valiosa industria está afianzada y que merece un apoyo que le permita escalar posiciones beneficiosas para el progreso rural. Hemos proyectado en ese sentido una ley destinando mayores recursos para que los servicios del Contralor Lechero extiendan sus beneficios a otros sectores, tal como lo reclaman los productores. El proyecto fué aprobado por la Cámara de Representantes y creemos que el Senado, donde hemos realizado reiteradas gestiones, lo aprobará dentro de pocos días, respondiendo así a la aspiración general y a nuestro firme deseo.

Consideramos que en relación con el perfeccionamiento de la industria ganadera, se debe resolver el problema de la clasificación y tipificación de carnes y ganado que asegure al productor cobrar el verdadero precio por el tipo y calidad del ganado y al comprador tener la garantía exacta del valor de la adquisición. Los métodos actuales deben superarse para transformar nuestra industria ganadera en una industria moderna, evolutiva y pogresista. Nuestros técnicos están estudiando soluciones tendientes a contemplar esa aspiración de progreso y mejoramiento.

Es oportuno señalar que el Gobierno, a fines del año pasado, envió al Parlamento un proyecto que tiende a la centralización y organización de la industria ganadera creando la Junta de Carnes.

En relación con la sanidad animal, podemos expresar que los servicios del Ministerio desarrollan una intensa labor y podemos continuar afirmando que en esa materia y de acuerdo con la opinión de técnicos extranjeros, nuestro país ocupa un sitio de privilegio. Coincidente con esta inquietud hemos logrado la sanción de la Ley de Lucha Contra la Sarna (28 de diciembre de 1948) [...]

AVISOS BREVES

[illegible]

LICITACION PUBLICA No. 64/28

ELABORACION DE ACEITE DE MANI SEMIREFINADO

Banco de la República Oriental del Uruguay

EL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY llama a licitación pública para la elaboración de aceite de maní semirefinado.

Las ofertas que se formulen deberán ajustarse a las condiciones establecidas en los Pliegos General y Particular respectivos a disposición de los interesados en el Departamento de Administración (Sector Asuntos Comerciales), en las horas hábiles de oficina [...]

Las ofertas se abrirán el día 18 DE AGOSTO de corriente, A LA HORA 15, en presencia de los concurrentes, en la Sala de Gerentes, Casa Central, entrepiso sobre la calle Zabala.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

LICITACIONES PUBLICAS

[illegible] Montevideo, 1º de agosto de 1949.



"LOS CERROS DE SAN JUAN"

Venderá toda su producción en Melilla, incluso ejemplares reservados para Rústicos, pues no concurrirá a ninguna exposición. La selección de

200 TOROS HEREFORD Y SHORTHORN

de pedigree, en su mayor parte inmunizados contra Tristeza, se rematará en Melilla el

PROXIMO MIERCOLES 10 DE AGOSTO

COMENZANDO A LAS 9 HORAS

A LAS 12 HORAS SE REMATARAN 5 CABALLOS DE SILLA ESPECIALES, NUEVOS Y RECIEN DOMADOS

Acaba de obtener en la Exposición Internacional del Prado:

Hereford: con tres productos: Tres Primeros Premios - Reservado de Gran Campeón de Machos - Reservado Campeón de 2 Años - Premio a la Mejor Cabeza - Gran Campeonato de Hembras y Campeonato de Terneras.

Shorthorn: con siete productos: 4 Primeros Premios - 2 Segundos Premios y 1 Tercer Premio - Campeón Senior - Campeón Junior - Reservado de Gran Campeón de Machos y Conjunto de Machos - Campeonato de Vacas y Gran Campeonato de Hembras.

Lincoln: con un producto: Primer Premio y Reservado Campeón de Carneros.

Hampshire: con 2 bretes: 2 Primeros Premios - Campeón de Borregos - Gran Campeón de Machos - Conjunto y Premio Mejoramiento Ovino.

PONCE DE LEON & DUTRA

REMATADORES

LA NOTA EDITORIAL

LO CONTRARIO: HAY QUE MENEALLO

AFIRMA "El País": que la interpelación sobre vicios sociales, está muy bien inspirada, pero que no es seguro "que la proyección parlamentaria de estas lacras sirva para atenuarlas". "La buena intención de los legisladores que abordaron el escabroso debate, expresa, quizás se vea defraudada". Por eso considera que "peor es meneallo".

Nosotros creemos en lo contrario: que mejor es meneallo.

En punto al juego se ha revelado en este país una política desastrosa: la política de la indiferencia. Cuando no ha triunfado la política de la indiferencia ha sido porque triunfaba la política derrotista, basada en la fatalidad del vicio social.

Dentro de esta concepción, el Estado nada podía hacer contra el vicio. El estaba definitivamente arraigado en la naturaleza humana. Lo más que podía hacer la ley, era encauzarlo, dirigirlo y canalizarlo para que rindiera a fines de utilidad social.

Cuando la política de la fatalidad del vicio menguaba, surgía la de la indiferencia. A nadie le importaba que los ricos tiraran su dinero. Y si lo tiraban los pobres, sería de lamentar moralmente hablando, pero nada más.

Y entre la política del fatalismo del vicio y de la indiferencia del vicio transcurrimos muchos años de nuestra vida social hasta darnos cuenta ahora, con tono de asombro, que aquí se juega demasiado, que se consume alcohol en exceso y que la prostitución progresa para mal de nuestras costumbres...

Las dos políticas configuran lo que podríamos llamar un "soleticidio". Es la sociedad la que se mata. Y se mata por la creencia de sus dirigentes sociales en que nada se puede hacer o no importa lo que se haga frente a los males que le toman cuerpo y alma.

Era menester menear estos males con la esperanza, fundada, de que enfrentada la sociedad a sus consecuencias, surgirá la inquietud y el afán de hacer algo útil por la salud moral de la población.

Y puede decirse que los resultados de la interpelación ya se ven.

El discurso del Ministro del Interior Dr. Zubiría, discurso elocuente y muy documentado, nos dió la pauta de lo que podría hacerse en una política optimista en la lucha contra los vicios sociales.

Al finalizar cada capítulo, de los tres que analizó, el Ministro dió fórmulas que podían ser convertidas en leyes de clara eficiencia.

Al estudiar la lucha contra el alcoholismo, por ejemplo, el Ministro enumeró 8 medidas que podrían adoptarse, en un acuerdo patriótico entre el P. E., y el P. L.

Estas medidas necesitaban leyes o decretos específicos y aunque no terminarían con el vicio, llegarían a menguar sus efectos.

Estas medidas y las que oportunamente aportaran los interpelantes, según lo anunciaron, levantarían la esperanza en el éxito de esta otra Cruzada que debemos acometer para salvar la moral y hasta el cuerpo de nuestra población. Al estudiar la lucha contra la prostitución y el proxenetismo, el señor Ministro del Interior dió igualmente un conjunto de normas que debieran adoptarse, modificando leyes existentes, creando nuevas figuras delictivas y orientándose hacia otros propósitos que los actualmente conocidos.

Los interpelantes, a su vez, también anuncian medidas específicas que propondrán al Parlamento.

Ha sido pues, hasta ahora, muy útil el tratar públicamente estos asuntos. Sabemos ya dos cosas: que el P. E., quiere realizar una política contra los vicios sociales y que el Parlamento está dispuesto igualmente, según se vió por las opiniones privadas de los sectores y por los comentarios de la prensa política.

Se necesita una acción coordinada de todos los sectores políticos. Es mucho dinero el que se juega, es mucho alcohol el que se consume, es mucho vicio sexual el que degenera. [...]

ASAMBLEA DE PROFESORES DE SECUNDARIA

Teníamos entendido existía una comisión oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, con el urgente, ineludible y harto trascendental cometido de proponer el proyecto de reorganización de la docencia oficial relativa a las enseñanzas públicas primaria y media, en estado deplorable de planes de estudios y de programaciones, a juzgar no sólo por las denuncias de profesores oficiales, estampadas en la prensa metropolitana y comentadas por la prensa del interior de la República; sino porque fueron ampliamente ratificadas por un brillante y sincero informe del anterior Director de Enseñanza Secundaria Arq. Horacio Azzarini y por una asamblea de los Inspectores de esa entidad, es decir por el núcleo verdaderamente técnico para encarar la totalidad del programa.

Causa penoso asombro a la opinión pública el silencio que rodea a la actividad de la citada comisión oficial, alarmando al mismo tiempo, al legítimo derecho y al justificado interés de los padres de alumnos de todos los colegios y liceos del país, que se rigen obligatoriamente por las reglamentaciones oficiales.

Y, todavía, sorprende más si es posible, la citación del Consejo de Secundaria para una heterogénea y tal vez equivocada asamblea, de la cual nos ocuparemos en oportunidad, dando así infelizmente un compás de espera por un año más, a un gravísimo problema docente oficial que debió haber sido solucionado científica y necesariamente hace años.

Esperamos que las reformas a aplicarse no se realizarán con la sorpresiva aplicación que rigieron para el antipedagógico y desastroso cercenamiento de los estudios de enseñanza media.

F.

LAS INSCRIPCIONES CIVICAS

[...]

SOBRE GRACIAN HABLO EL PADRE BATLLORI S.J.

EN LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES CATOLICAS

[...]

PAGINAS INMORTALES DE VERMEERCH S. J.

TESIS E HIPOTESIS

Refiriéndose a la neutralidad del poder en materia de religión dice el famoso teólogo Vermeersch. S. J., en su libro "La Tolerancia":

"Esta situación menos normal, en la cual el Estado desiste en grados diversos de ejercer una parte de sus funciones, ha sido llamada la HIPOTESIS. La TESIS, en cambio, se realiza en una sociedad completamente cristiana. ¿Quiere esto decir que la tesis es más frecuente que la hipótesis? De ninguna manera. No se sigue tal consecuencia. Hasta podría compararse la tesis a un ideal cuya realización perfecta no pertenece a este mundo. Mas entonces, ¿por qué hablar de tesis y de hipótesis, y no decir sencillamente que hay que amoldarse a las circunstancias para resolver qué actitud hay que adoptar respecto a la religión? Este lenguaje sería erróneo, porque no aceptamos con igualdad de ánimo la unión en la verdad religiosa y una división que lanza a tantos hermanos nuestros fuera del camino de la salvación; porque una transacción y un compromiso no podrían tener el valor y las ventajas de una paz fundada en una verdadera concordia; porque la comunión en la verdad es un fin hacia el cual es preciso tender con prudencia, sin duda, y sin violentas sacudidas, pero también constantemente.

Y aún cuando la realización completa no se ha obtenido, ¡cuánto bien hay ya en aproximarse a ella y poseer en el ideal que se acaricia y en la realidad con la cual hay que resignarse, una finalidad para los esfuerzos y una regla por la que se mida el retroceso o el progreso social! No ver en ambas situaciones y en las dos actitudes oficiales expuestas más que dos aspectos de cosas y dos conductas posibles, es incurrir en el pecado de fría indiferencia, es caer en un escepticismo enervante, aconsejar la pureza y la inacción.

En medio de los risueños paisajes que orlan el Rhin, la vista de un chapitel protestante que se alza próximo a un campanario católico, despierta en el alma la idea de una ruptura que se lamenta con pena; las arrogantes insignias colocadas en un templo masónico, trofeo de la humana soberbia, turban la paz y la serenidad que a la vista de una majestuosa catedral inundan el corazón; una procesión religiosa edifica, sosiega, y un cortejo ateísta irrita y hiere la conciencia; esta pena, esta turbación, esta herida del alma prueban por sí mismas que el hombre al seguir su inclinación natural no concede igual valor a todas las cosas en la esfera religiosa; nos dicen donde está el orden al cual se aspra y la necesidad que se sufre. Mas aunque está dolorosamente emocionada, el alma sinceramente cristiana no medita violencias ni persecuciones; su ofrecimiento no engendra más que una voluntad de apostolado"...

HOMENAJE EL Dr. CARBALLA

El Consultorio Social y Jurídico y la Asociación de Visitadoras de la Escuela de Servicio Social del Uruguay, organizan un homenaje al doctor Juan B. Carballa, asesor letrado de las instituciones mencionadas, con motivo de su designación como miembro del Consejo del Niño y su reciente y destacada actuación en el V. Congreso Panamericano de Servicio Social efectuado en Río de Janeiro.

Este homenaje se realizará, en el local de la Escuela de Servicio Social (Minas 1250), el sábado 13 del corriente a las 18 y 30 horas y dadas las numerosas adhesiones recibidas, constituirá una elocuente demostración de la estima y sólido prestigio que goza en los círculos católicos e intelectuales el distinguido profesional.

Las adhesiones se reciben: de 8 a 12 horas en el 4 83 02; de 16 a 18 horas en el 4 98 54 y durante el día en el 8 55 17.

LAS DESAPARICIONES

Día a día las crónicas dan informaciones sobre casos de personas desaparecidas.

La Policía, que en este país hace todo lo que le corresponde y mucho más, no da abasto para cumplir las mil tareas que se le encomiendan, sin contar [...]

LOS REAFOROS INMOBILIARIOS

[...]

LA SEÑORITA DIONIGIA DUCHINI

[...]

DE LA Dra. FLORENCIA FAJARDO TERAN

Contribución a la historia de Maldonado

DEL CAPITULO SOBRE FESTIVIDADES, CEREMONIAS Y JUEGOS

La Dra. Florencia Fajardo, calificadísima historiadora, nos hace la merced de esta parte de un capítulo de un libro suyo de próxima salida:

"Fué la plaza, en Maldonado, el lugar de cita para los asuntos religiosos, políticos y sociales, frívolos o transcendentes, de su vida colonial. Allí reuniéronse sin distinción de rango, todos sus pobladores y presenciaron como espectadores, o intervinieron como actores, en los acontecimientos de esos días.

Desde la plaza irradiábanse las noticias de carácter oficial y a la plaza iban sus moradores para llevar las suyas; en esa plaza que sirvió de "ágora", los convocó el comandante Gutiérrez Varona para que eligieran sus primeros cabildantes, y ella presenció también, las solemnes y grandes festividades, haciendo allí eclosión, todos los sentimientos, religiosos o laicos, de importancia o sin ella, del Maldonado colonial. Fué el círculo mágico, según la adecuadísima expresión del chileno Eugenio Pereira Salas, y junto con su templo, el lugar donde podía congregarse "todo su pueblo" y atarse con la urdimbre sutil de los hilos, que al decir de Simmel, forma la esencia íntima del hecho social.

En el área de la plaza, que representa al pueblo, y frente a ella, en función de mutua compenetración y complemento, estaba el templo, la casa capitular y la comandancia.

Esta, daba brillo a las fiestas con la presencia y prestancia de sus oficiales y dragones, y en tal forma que, cuando la tropa destacada en Maldonado no reunió esas condiciones de espectacularidad, prefirieron los cabildantes suprimir ese año la parte pública y exterior de la ceremonia en la festividad de su Santo Patrono.

El templo, como aconteciera en muchas poblaciones [...]

Dámaso de Fonseca, ofreciéndose para realizar en Buenos Aires las diligencias que el Cabildo quisiera encomendarle, en oportunidad de uno de sus viajes a esa ciudad, y este mismo sacerdote, al alejarse definitivamente de Maldonado, por haber sido promovido para Cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción en Buenos Aires, manifiesta su pesar, al tener que alejarse de aquella ciudad, donde ha merecido, dice, tantos honores y distinciones y al ponerse a disposición del Cabildo, en Buenos Aires, si éste le ocupara, "habré conseguido llenar mis deseos y satisfacer de algún modo a las muchas obligaciones que he contraído con V. S.". No es necesario aclarar que al dirigirse al Cabildo, lo hace al pueblo, pues, como lo expresa en su nota, él lo representa.

Otras veces, vemos al Párroco supliendo las omisiones voluntarias o no, que el Comandante ha tenido con respecto al Cabildo; es el caso de las rogativas por la felicidad del Rey y sus vasallos, durante la guerra con Francia en el 93.

Muy excepcionalmente, suele surgir algún rozamiento entre el Cabildo y el Cura Párroco, y al respecto cabe citar el del año 1795.

El Sacerdote desempeñó en aquella sociedad la función de órgano de coordinación, porque al ser sus feligreses todo el pueblo, como lo hemos expresado, podía colocarse sin apasionamiento por sobre los personalismos y las banderías.

Y así como los regidores en corporación, van a la Iglesia para solemnizar con su presencia actos religiosos, el Ayuntamiento a su vez, cuando se celebran Cabildos Abiertos para tratar asuntos político-religiosos, reclama especialmente, la autorizada presencia de su Párroco, tal como consta que lo hizo en el año 1799, al celebrar un gran Cabildo Abierto para tratar el asunto de su San[...]

COSAS ABSURDAS QUE PRESENCIAMOS

Cuando se nos informa que un señor cualquiera, con el objeto de ganar una apuesta realiza con su cuerpo las más absurdas expresiones, lo compadecemos pensando que acaso todo responde a un desequilibrio mental.

Vaya, pues, con él nuestra pena pero no nuestra complacencia.

En cambio cuando ese señor quiere demostrar públicamente esa habilidades, tenemos espectáculo.

Y entonces somos pasibles del reproche de descuido.

Esta es la posición de los espectadores y de las autoridades que presenciarán y autorizarán el espectáculo que anuncia para hoy un forzudo argentino, don Eduardo Nozep.

Dice la noticia que Eduardo Nazep tratará de cumplir hoy una hazaña. Se propone atarse a 5 aviones. Uno de cada brazo, de cada pierna, y el quinto del cuello. Luego los 5 aviones lo tirarán cada uno para su lado y se dispone a detener la marcha de los aparatos. Como si eso fuera poco, más tarde se propone con una cuerda colgársela al cuello y atarla a un helicóptero. En esa situación — nada cómoda por cierto— tomará mate y evitará la asfixia con la contracción de los [...]

LA DOCTORA SOFIA ALVAREZ VIGNOLI DE DEMICHELLI

[...]

CALLES ESTRECHAS CON INTENSO TRAFICO

[...]

Ofensiva del Soviet contra el Cristianismo

[...]

LA EXPOSICION DEL PRADO

[...]

LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA

[...]

Por NUMA MANGADO

Sigue la acción de los braseros

[...]

PERFILES Y OPINIONES DE LA REUNION

EL Dr. SOBRAL PINTO TRAZA UN MAPA RELIGIOSO Y POLITICO DE SU PAIS Y PUNTUALIZA LA POSICION DEL CATOLICO EN LA CIUDAD TEMPORAL

[...]

Solemne Procesión Patronal en honor de San Cayetano

HOY: A las 15 horas en la Parroquia Ntra. Señora del Carmen y San Cayetano

Preside: Mons. Antonio María Barbieri, Arzobispo de Montevideo

MEDIOS DE LOCOMOCION:
TRANVIAS: 8, 24, 32, 38, 39, 51, 52, 53 y 54.
OMNIBUS: 101, 102, 107, 108, 113, 141 y 144.

Basílica de Ntra. Sra. del Carmen

(AGUADA)

NOVENA Y FIESTA EN HONOR DE SAN ROQUE

1883 - 1949

LUNES 8 DE AGOSTO A LAS 19 HORAS dará comienzo al Novenario con el rezo del Santo Rosario, Novena y Bendición con el Santísimo Sacramento.

SABADO 13 A LAS 19 HORAS, función dedicada a la COLONIA ITALIANA [illegible]

DOMINGO 14 a las 10 horas, Solemne Misa Cantada.

MARTES 16 (FIESTA DEL SANTO), a las 8.30: Solemne Misa de Comunión General en el altar del Santo.

A LAS 15 HORAS, BENDICION PARTICULAR de los enfermos [illegible]

A LAS 19 HORAS, terminación del Novenario, Panegírico, SOLEMNE PROCESION [illegible]

MIERCOLES 17 A LAS 8: SOLEMNE FUNERAL por los socios y bienhechores finados.

La Juventud Católica frente a una Gran Jornada

UN REPORTAJE RELAMPAGO

[illegible]

LA F.U.S.A.C. PREPARA LA IV ASAMBLEA NACIONAL

[illegible]

HIJAS DE MARIA DE LA INMACULADA CONCEPCION

(MARTIN GARCIA 1325)

[illegible]

EL REPARTO DE AYER A LOS POBRES

EN MEMORIA DE LOS ESPOSOS MARTINELLI-VIDAL

[illegible]

EN LA ACADEMIA DE ESTUDIOS RELIGIOSOS

[illegible]

LA CAUSA DE BEATIFICACION DE Mons. VERA

IMPORTANTES GESTIONES REALIZADAS POR EL Excmo. Sr. ARZOBISPO.

[illegible]

... y, además, Protector de la Orden de los Capuchinos, quien, después de escucharme, prometió tomar especial interés por esta Causa de la cual tanto bien espiritual esperamos para el Uruguay. Además, me expresó que aceptaría — [illegible]

[illegible]

FIRMADO: ANTONIO M. BARBIERI, Arzobispo de Montevideo

En sencilla y elocuente ceremonia fué condecorada ayer la señora Bernardina Quadros de Braga

La ceremonia tuvo lugar en el Hogar Uruguayo Don Orione



VEMOS en la primera foto a la izquierda, a nuestro Prelado, al Exmo. Sr. Encargado de la Nunciatura y a la Sra. de Braga. A la derecha, la ampliación del Hogar Uruguayo "Don Orione", exigida por las necesidades de las ancianas abandonadas; en la parte inferior a la izquierda, vemos a una de las asiladas que pronunció un emotivo discurso, y por último un aspecto de lo que es el Hogar Providencia.

Tuvo lugar en la tarde de ayer la entrega de la Condecoración Pro Ecclesia et Pontifice [illegible] ... problema social y ha volcado todas sus ansias de apostolado en obras donde el amor al prójimo por amor a Dios ha sido suprema ley.

La ceremonia —intensamente [illegible] ... no es palabra vana. Y allí, en ese albergue para ancianas abandonadas, rodeada de las asiladas, y por un grupo familiar y admiradores de su hermoso corazón, la señora Bernardina Quadros de Braga recibió la íntima [illegible] ... paternal de su Santidad Pio XII en merecido reconocimiento a su vida auténticamente cristiana.

LA CEREMONIA

Un pequeño estrado adornado por una hermosa canasta de flores, y las banderas uruguayas y pontificia y sobre ellas la imagen del Sagrado Corazón fué el lugar ocupado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Montevideo, Mons. Dr. Antonio Ma. Barbieri, el Excelentísimo Sr Encargado de la Nunciatura en nuestro país, Mons. Antonio Pinci, la señora Bernardina Quadros de Braga y la madre de nuestro Prelado. A su redor, familiares, amigos y ancianas que con sus almas de niñas exteriorizaban inocentemente su emoción.

Inicióse la ceremonia con el Himno Nacional y el Himno Pontificio, recitándose luego dos poesías. Después, una de las asiladas pronunció unas breves palabras donde señaló la inmensa alegría de todas sus compañeras frente a la no menos inmensa alegría que estaba viviendo una de las propiciadoras y alentadoras de la Causa en un acontecimiento de singular relieve. Esas expresiones sencillas pero que emocionaron visiblemente a todos los presentes, fueron rubricadas con un aplauso espontáneo.

LA ENTREGA DE LA CONDECORACION

Instantes después el Excmo. Sr. Arzobispo de Montevideo se dispuso a hacer entrega de la condecoración. Antes de ello pronunció un discurso donde señaló su satisfacción por la misión que le tocaba desempeñar ante la decisión de su Santidad Pio XII, reteniéndose en la justicia de la condecoración, ya que la Sra. de Braga, es un alma de incansable apostolado, de noble inquietud para solucionar todo problema de orden social, que tiene la virtud de darle sentido social al empleo de su dinero, y de inquebrantable adhesión al Vicario de Cristo en la Tierra, y a la Iglesia, así como también la prontitud de espíritu para cumplir el deseo o mandato de su Prelado. Por último, el Excmo. Sr. Arzobispo tuvo palabras de satisfacción por la obra que estaba realizando el Hogar Uruguayo Don Orione, una de las obras más queridas [illegible] ... Braga.

Terminadas sus palabras hizo entrega de la Condecoración a la Sra. de Braga en medio de prolongados aplausos, siéndole colocada la misma por la Sra. Esther G. de Tarigo, Presidenta de la Acción Católica, de la Confederación Vicentina y alma mater de todo apostolado en la Parroquia de San Carlos de Borromeo, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el Hogar Don Orione.

EL AGRADECIMIENTO DE LA SRA. DE BRAGA

La Sra. de Braga a continuación, con emocionada voz que reflejaba fielmente su estado de espíritu, pero con una entereza digna de su alma grande, agradeció la distinción del Santo Padre. Y una vez más señaló su adhesión total e inconmovible a la Santa Sede y a su Pastor. En sus breves palabras pudo apreciarse nítidamente la humildad de su corazón, la fé de su alma y su amor al prójimo.

PALABRAS DEL P. REBORA

El Cura Párroco de la Parroquia de San Carlos Borromeo hizo luego uso de la palabra. Con el ademán de su espíritu campechano, con la palabra sincera y no rebuscada, con la alegría de su corazón paternal frente a un acontecimiento tan especial, recalcó la justicia de la condecoración, y las proyecciones de la obra de ese Hogar para ancianas prometido por el Prelado al fundador de la Orden de los PP. de la Divina Providencia, Don Orione y llevado a la realidad a fin de cumplir uno de los más gratos mandatos dados por Dios. Sus palabras finales fueron aplaudidas con el corazón sonriente por parte de los que gustaron de la sinceridad de sus expresiones.

BENDICION CON EL SANTISIMO

La ceremonia finalizó con la bendición en la hermosa y artística capilla del Hogar Uruguayo. Fué impartida por el Prelado Metropolitano, ante un templo lleno totalmente. Era sin duda la rúbrica que correspondía a un hecho que alegró sinceramente a todos los amigos de la venerable matrona condecorada y que alcanzó dentro de un marco de hermosa sencillez un brillo extraordinario.

Asambleas nacionales de Acción Católica

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA A. C. DEL URUGUAY

La Acción Católica llega, una vez más, al término de un período. Y lo hace con la esperanza de estar cumpliendo —aunque con las imperfecciones de todas las obras humanas— su misión de restaurar a Cristo en las conciencias de los hombres, para lograr en nuestro mundo paganizado el reflorecimiento de la Fe, transformando ambientes y costumbres por la cristianización del individuo, de la familia, de las instituciones y del Estado.

Frente a la proximidad de las Asambleas, la Junta Nacional quiere hacer llegar a todos los dirigentes la que debe ser la consigna de la hora: Examen, Estudio y Oración.

Examen que supone una revisión de todo lo actuado, para ver con objetividad y sin ilusiones la realidad de nuestra A. C. Este nos dará una idea clara de lo que debe rectificarse, afianzarse o de lo que es necesario cambiar totalmente.

Estudio de los variados problemas que cada Federación actualmente tiene, con la finalidad de encontrarles la solución que los mismos exijan, de acuerdo a las actuales circunstancias.

Y finalmente, informando examen, estudio y trabajo, la oración, que da luces y fuerzas, pidiéndole a Dios Nuestro Señor nos conceda un verdadero espíritu de Fe; fortalezca nuestra voluntad; bendiga nuestras iniciativas y en particular nuestras Asambleas, para que todas ellas vayan dirigidas a establecer en el querido Uruguay su Reino de Verdad, de Vida, de Santidad, de Gracia, de Justicia, de Amor y de Paz".

En consecuencia, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos de la Acción Católica, convoca a los Consejos Nacionales y a las Juntas Arquidiocesana y Diocesanas para la Asamblea Nacional de la A. C. del Uruguay, que se realizará, Dios mediante, el día 29 de octubre del corriente año.

Montevideo, agosto 7 de 1949.

MARIO ARTAGAVEYTIA, Presidente.

MANUEL FELIPE BARQUIN, Secretario.

El Presidente del Consejo Nacional de Hombres de la Acción Católica, en cumplimiento del Art. 16 del Reglamento de la F.U.H.A.C. y de la resolución correspondiente del Consejo, CONVOCA a los Consejos Arquidiocesano y Diocesanos, para la IV Asamblea Nacional de la Federación que, Dios mediante, se realizará el día 27 de agosto a las 15 horas en la sede de la Acción Católica, Sarandí 382.

Montevideo, agosto 7 de 1949.

LUIS ZAFFARONI, presidente; Pbro. ROBERTO CACERES, Asesor; JOAQUIN ARAUJO CORREA, secretario.

El Presidente del Consejo Nacional de Jóvenes de la Acción Católica CONVOCA a los Consejos Arquidiocesano y Diocesanos de Jóvenes para la IV Asamblea Nacional de la Federación, a reunirse Dios mediante los días 16, 17 y 18 de setiembre próximo, en la ciudad de Durazno.

Montevideo, 7 de agosto del año del Señor de 1949.

GUILLERMO LANGWAGEN, presidente; R. P. MAXIMO LEHMANN, Asesor; ELOY GOROSTIDI, secretario.

De acuerdo al Art. 16, cap. V, del Reglamento de la F.U.E.A.C. se convoca a los Consejos Arquidiocesano y Diocesanos de esta Federación a la Asamblea Trienal reglamentaria, a realizarse los días 17 y 18 de setiembre del corriente año.

Montevideo, agosto 7 de 1949.

GILBERTO REGULES, vice presidente; R. P. FERNANDO FAGALDE, Asesor; ALBERTO C. SANDAR, secretario.

La Presidenta del Consejo Nacional de la Federación de Mujeres de la Acción Católica, por resolución de dicho Consejo, y en cumplimiento del Art. 16 del Reglamento respectivo, CONVOCA a los Consejos Diocesanos o delegaciones de cada uno compuestas por lo menos de tres de sus miembros, para la IV Asamblea Nacional, que, Dios mediante, tendrá lugar en Montevideo, durante los días 30 y 31 de agosto y 1º de setiembre del corriente año.

Montevideo, agosto 7 de 1949.

MARIA TERESA SANGUINETTI DE VILARO, Presidenta; JOSEFINA TARIGO, secretaria.

La Presidenta del Consejo Nacional de Señoritas de la Acción Católica, en cumplimiento del Art. 16 del Reglamento de la F.U.S.A.C. y de la resolución correspondiente del Consejo, CONVOCA a los Consejos Arquidiocesano y Diocesanos, para la IV Asamblea Nacional de la Federación que, Dios mediante, se realizará el día 16 de octubre en la ciudad de Salto.

Montevideo, agosto 7 de 1949.

ESTHER DELL'ACQUA, presidenta; Pbro. JOAQUIN FREIRE, Asesor; MARIA CATALINA BARREIRO, secretaria.

De acuerdo a la resolución del Consejo Nacional de la Federación Uruguaya de Estudiantas de Acción Católica de fecha 31 de mayo de 1949, se convoca al Consejo Arquidiocesano y al Consejo Diocesano de Salto para la Asamblea Nacional que se realizará, Dios mediante, en Montevideo, los días 8 y 9 de octubre próximo (Art. 16, reglam. F.U.E.A.C.).

Montevideo, agosto 7 de 1949.

ANA J. TOGNI, presidenta; Pbro. OMAR MANGADO, Asesor Eclesiástico; ZULEMA DEMARCO, secretaria.

Panorama Católico en Síntesis

RETIRO DE LA F.U.M.A.C. — En el ambiente católico femenino, en particular entre las socias de la Federación de Mujeres de Acción Católica, circula una invitación para el Retiro Espiritual anual que se efectuará en la Parroquia de San José (Vascos), los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, y que será predicado por el Pbro. José María Cavallero, actualmente de descanso en ésta. Razones de espacio nos obligan a postergar el programa de la distribución para nuestra próxima edición.

* * *

LAS CONFERENCIAS DEL P. FREIRE. — Por C.X. 12, Radio Oriental, continúa sus conferencias el Pbro. José Carlos Freire todos los lunes a las 21 y 30. Actualmente está analizando el decreto sobre excomunión dictado recientemente por la Santa Sede. Interesan enormemente sus disertaciones.

LAS CLASES DE CATECISMO DE MONS. BARBIERI. — Todos los miércoles a las 18 horas, prosiguen las clases radiales de catecismo que dicta Mons. Barbieri para niños pero que también interesan a grandes. Trasmite CX 8, Radio Sarandí.

Homenaje a un gran ciudadano: Don Luis Azorín Gómez

En el mes de mayo p.pdo. lei gustosamente una semblanza en EL BIEN PUBLICO sobre la personalidad tan conocida en nuestros ambientes sociales y católicos del Sr. Luis Azorín Gómez, Secretario General de la Asociación Uruguaya Pro Solidaridad Americana que preside el talentoso hombre público y universitario de garra, Dr. Juan Antonio Buero. Verdaderamente que nada mejor que un diario católico en estos momentos de materialismo en que se vive y de agitaciones convulsivas, expresar sus nobles esfuerzos, con motivo de cumplir este caballero sus 25 años de Secretario General de una manera tan noble y sincera al frente del movimiento americanista, podemos así decirlo, en la citada y brillante corporación de la cual fué el iniciador.

Azorín Gómez como hombre público es un iluminado, como caballero, amigo de todo el mundo, su hogar, es su familia, su devoción, Dios; su templo, sus ideas; su patria amplia y generosa, América; su cuna, Uruguay; su orgullo, estar junto a los hombres que piensan; como católico es un enamorado del silencio, del silencio que sólo es interrumpido cuando en el púlpito sólo una voz manda, que parece querer oír como cuando joven, la voz del maestro, de aquel Lacordaire, el orador sagrado más brillante de los últimos tiempos, el Evaristo Olganda de los púlpitos de la vieja Europa, como americanista, un triunfador en todos los sitios, donde su presencia atrae y dice y habla todo lo que muestra en esa su aristocracia del espíritu, este hombre bueno.

Azorín Gómez es un enamorado de la tradición, desciende del ilustre prócer de la Independencia Brigadier General Don Servando Gómez, y su otro apellido tiene el linaje cálido y atrayente de la España que él tanto admira.

Dice el gran Carlos Reyles en una página admirable, escrita expresamente para explicar como escribió "El Embrujo de Sevilla", lo que le dijo ella, Sevilla, al oído, una noche de azahares y de luna; y aquí Azorín Gómez de un poeta del alma, que admira también lo bello con alma de artista, detesta la belleza brutal y fría de la Estela del gran Carlos Dickens, piensa en algún salón engalanado entre luces y palinas, frente a los mármoles de Carrara, la que pueden decir esas mujeres diosas de ojos adormecidos, "esas cegueras divinas de las estatuas romanas" — pero admira también como la sevillana en silencio, aplaudiendo a la Olga de Sudermann, "avasallada por el deseo", que nació pura para el deseo, que se sacrificó para el deseo, y murió pura y sonriente por el deseo.

De su tierra que tanto quiere recuerda las andanzas de su mocedad revolucionaria por los campos aromados de manzanilla e hinojos, el saludo del hornero por esas cuchillas floridas entre el chirrido de los tordos, posándose tranquilamente sobre el lomo de las bestias, sinó que también sabe ahora empaparse de luz y armonía que despiden sonrientes, paseando su elegancia, como pintó Reyles, inspirándose, esos pueblos de España, aristocracia del mundo.

Este caballero condecorado por varios países americanos por su labor de solidaridad recíproca, ya es un símbolo, pertenece a la guardia vieja; entre ese amor a su tierra americana, en la alegría de los sentimientos siempre dispuestos, es como Roxlo, poeta del alma que piensa, ríe, sufre y goza, amigo de la nobleza, que se abre en alto, como se abren las hojas blancas y puras de las magnolias y al calor de su obra, en horas de hermandad, sus amigos, fieles al llamado de sus triunfos le rinden serenos su homenaje de admiración y respeto, que sirva esto como es su vida simple, un ejemplo de orgullo para la conciencia de los hombres.

Por mi parte, imitando otra vez al gran Carlos Reyles, le digo esta página de amistad y admiración, eterna, por encima de divisas.

En cuanto a lo demás, como respetuoso de sus tradiciones y costumbres, es sólo lo que te dijeron al oído una noche de azahares y de luna, esos pueblos de España, aristocracia del mundo.

E. Staricco Fourcade

Facultad de Odontología

LLAMADOS A ASPIRANTES

—Debiendo procederse a la designación de Profesor de Fisiología y de acuerdo con lo dispuesto por la ordenanza de organización y nombramiento de profesores universitarios y a lo que establece el reglamento general se hace un llamado a los que aspiren a ocupar dicho cargo.

Las solicitudes de inscripción de los aspirantes en el sellado de ley conjuntamente con los documentos que acrediten edad y nacionalidad, Credencial Cívica, certificado de Jura de la Bandera, Certificado de enrolamiento y carnet de salud, se recibirán en esta Secretaría todos los días hábiles y en las horas de oficina, hasta las 11 horas del día 6 de setiembre de 1949.

Asimismo, deberán adjuntar 7 copias iguales con la exposición de sus títulos, méritos, trabajos realizados y antecedentes en la docencia.

—Debiendo procederse a la designación de Profesor de Clínica Quirúrgica 2º curso, y a la del Director del Museo, y de acuerdo con lo dispuesto por la ordenanza de organización y nombramiento de profesores universitarios y a lo que establece el Reglamento General se hace un llamado a los Doctores en Odontología que aspiren a ocupar dichos cargos.

Las solicitudes de inscripción de los aspirantes en el sellado de ley, conjuntamente con los documentos que acrediten edad y nacionalidad, Credencial Cívica, Certificado de Jura a la Bandera, Certificado de enrolamiento y Carnet de Salud, se recibirán en esta Secretaría todos los días hábiles y en las horas de oficina, hasta las 11 horas del día 6 de setiembre de 1949.

Asimismo, deberán adjuntar 7 copias iguales con la exposición de sus títulos, méritos, trabajos realizados y antecedentes en la docencia.

LLAMADO A CONCURSO

De acuerdo con la resolución del Consejo Directivo, llámase a concurso de oposición para proveer el siguiente cargo:

Un Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía General y Dentaria.

Las solicitudes de los aspirantes, en el sellado de ley, conjuntamente con los documentos que acrediten edad y nacionalidad, Credencial Cívica, Certificado de enrolamiento, certificado de Jura de la Bandera y carnet de salud, se recibirán en esta Secretaría, todos los días hábiles y en horas de oficina, hasta las 11 horas del día 6 de diciembre de 1949.

Los antecedentes y bases para este concurso, se hallan en esta Secretaría, donde los interesados pueden consultarlos.

Se previene que en dicho concurso, sólo podrán tomar parte Doctores en Odontología.

RETIRO DE OBRAS EN LA COMISION NAL. DE BELLAS ARTES

La Comisión Nacional de Bellas Artes solicita de todos los artistas que tengan obras depositadas en su local, tanto los no aceptados en este último Salón, como todos aquellos que han intervenido en concursos anteriores, ya sean telas, esculturas, affiches, frescos, etc., que pasen a retirarlas a la brevedad dentro del horario siguiente: 13.30 a 18.30 y sábados de 8 a 12 horas.

De acuerdo al Reglamento que rige dichos concursos, si dichas obras no fueran retiradas, la Comisión no se responsabiliza de su conservación ya que, máxime en las actuales circunstancias, la escasez de espacio pone en serio peligro de destrucción o deterioro a las obras no retiradas.

UNION FERROVIARIA DEL F. C. C.

La Unión Ferroviaria del F.C.C. y la Federación Ferroviaria del Uruguay, exhortan a toda la población de la República, a adherirse a los festejos que tendrán lugar en todo el país, con motivo de la conmemoración de la nacionalización de los Ferro Carriles Británicos.

Las organizaciones de obreros y empleados ferroviarios, a solicitud de las cuales, el Poder Ejecutivo ha resuelto conmemorar este trascendente paso de nuestra emancipación económica, consideran un deber, solicitar a la ciudadanía y a las clases trabajadoras, contribuir con su presencia a darle el brillo correspondiente a la importancia que este hecho asume para el país.

PROGRAMA DE FESTEJOS EN PEÑAROL

A) Hora 12. — Gran salva de homenaje: Cohetes, silbatos, campanas, sirenas de Estaciones, Talleres, núcleos ferroviarios, locomotoras y trenes en marcha.

B) Hora 15. — Gran desfile cívico, que integrado por Delegaciones de todo el país y la capital, partirá de Sayago a la hora 15 hasta Peñarol.

C) — Gran mitin popular con intervención del Presidente de la República y altas autoridades nacionales.

Amenizará el mismo bandas de música.

AVISO AL COMERCIO IMPORTADOR

Referente a nuestro aviso 67,949, se pone en conocimiento del Comercio Importador en general que la Comisión Interventora en sesión del 3 del corriente resolvió suspender la aplicación, hasta nuevo aviso, de lo dispuesto en el inciso a) del mencionado aviso sin que ello implique no aceptación de los permisos que se ajusten a él.

LA VIDA SOCIAL

El concierto - conferencia del miércoles próximo en el teatro 18 de Julio

El próximo miércoles, a las 18 y 30 horas tendrá lugar en el teatro 18 de Julio un interesante Concierto - Conferencia, organizado por la Orden Tercera de Santo Domingo.

La celebrada soprano lírica nacional Srta. Violeta Erausquin interpretará el siguiente programa:

1º Ave María, de Gounod.
2º Impaciencia, de Schubert.
3º Tema y variaciones, de Prosch.
4º Regnava nel silencio, de la ópera Lucía de Lammermoor.
5º Una voce poco fa, del Barbero de Sevilla.

La Conferencia, que versará sobre el sugestivo tema "Historia de una mujer", estará a cargo del Sr. Arq. Horacio Terra Arocena.

Platea, $ 1.50; Entrada general, $ 0.50.

★ CONFERENCIA A BENEFICIO. — La Comisión que preside la esposa del Presidente de la República, señora Matilde Ibañez Tálice de Batlle Berres, trabaja activamente en la organización de la gran velada, que a beneficio de la Fundación Nacional Pro Salud y Bienestar del Niño, se realizará el día 19 de agosto en el Sodre con el valioso concurso del escultor José Luis Zorrilla de San Martín que versara sobre el tema "Influencia del arte en el Niño". Además de esta importante parte literaria, se podrá escuchar un seleccionado concierto de Música de Cámara.

Los fines eminentemente altruistas que persigue esta entidad, han despertado insospechadas proyecciones en nuestro mundo social e intelectual, y es así que cabe esperar que el más resonante de los éxitos corone la realización de los actos programas para arbitrar recursos.

La Comisión de Fiestas que preside la señora Elena Alvárez de Calamet y la Comisión de Propaganda que preside la señora Cecilia Baez de Vega Helguera y de la cual es Vice-Presidenta la señora Hilda Delgado Brum de Hughes esta desarrollando una intensa labor con este motivo.

★ "LA VOZ" SE BENEFICIA. — Un gran festival cinematográfico, se realizará el próximo viernes en el "Cine Apolo", Maldonado entre Salto y Tacuarembó.

Se pasarán las siguientes películas: 1ª sección: "Las Campanas de Santa María y en 2º término: "Hogar, dulce hogar" con Cary Grant.

Las entradas al precio de pesos 0.53, la función entera, pueden solicitarse a las integrantes del Comité Femenino de la 7ª, a los miembros de la Comisión Directiva del Club "Gral. Artigas", y en la sede: Salto 1262.

Este acto será festejando el 19º aniversario de la fundación del periódico "La Voz".

DE LA PROXIMA KERMESSE 1949 EN JUVENTUS

El conjunto "Los Chocolates", que tanto éxito obtuviera en su presentación del año pasado en la kermesse de "Juventus", se presentará este año con nuevos números que llamarán la atención del numeroso público que no dudamos asistirá a estas reuniones que para el mes de setiembre preparan las distintas Comisiones de "Juventus".

★ FECHA FAMILIAR. — El 16 del cte. festejará sus 29 años de matrimonio los esposos Menendez - Di Maggio.

Festejando esta fecha se bautizará su primer nieta con el nombre de Mirtha Esther.

★ CUMPLEAÑOS. — Hoy cumplen años las señoras Alba Acosta Estapé de Alzola, Ana Mª Lenguas de Bonasso y la señorita Ella Cibils del Campo.

—Mañana las señoras Mabel Seré de Rodriguez Castro, Ema Alvarez de Payssé y la señorita Beatriz Berro Costells.

—El 14 del cte. celebra su cumpleaños la señorita Nidya Rodríguez Holwerg quién recibirá en su residencia a todas sus amigas que deseen saludarla.

—La Srta. Beatriz Cirone Romanelli que el próximo martes cumple años, en la residencia de sus padres, rodeada por sus amistades que pasaran a saludarla en tan significativa fecha.

★ DOMINGO CARRICART. — Mañana se cumple un mes del lamentado fallecimiento del señor Domingo Carricart. Por su carácter amable y sincero había conquistado el afecto de los que le trataban.

Luchador incansable y tesonero; había llegado de Francia hace mucho tiempo, labró un porvenir, dedicando sus actividades a la industria y después a la ganadería. El amor a su patria se mantuvo vivo como su más caro sentimiento. Católico ferviente supo aceptar en todo momento la Divina Voluntad, sufriendo con entereza las alternativas de una larga enfermedad. Su siembra no se perderá, sus hijos seguirán su ejemplo, basados en las normas del Evangelio que él les supo inculcar.

★ ROSALIA COLL DE CARLUCCIO. — Después de sufrir con entera resignación cristiana una larga enfermedad falleció la señora Rosalia Coll de Carluccio.

Sus actos traducían su interior cristiano, bondadoso y caritativo.

Fundó un hogar en el que como excelente madre cristiana inculcó en sus hijos de tal manera todas las verdades de nuestra religión que hizo de ellos dos activos e incansables trabajadores en las obras de la Causa. La muerte la sorprendió estando preparada para ello; habiendo fortalecido su alma con los auxilios de la religión que vivió y practicó a lo largo de su vida.

Queda para sus familiares y amigos el recuerdo de una vida de fé vivida a la sombra de los Santos Evangelios.

★ NACIMIENTOS. — El hogar del Dr. José A. Coronel Vera y su señora Nelly Urbin Escayola, se ha visto alegrado con la presencia de un niño que se llamará José Luis.

El estado de la madre y su pequeño hijo que se asisten en uno de nuestros sanatorios es muy satisfactorio.

★ ENFERMOS. — Mejorada la señora Cayetana Giordano de Rapallo.

—Enfermo el señor Santos Britos.

—Enferma la señorita Zelmira Haedo Terra que sufrió un accidente de tráfico.

★ VIAJEROS. — Partieron para Río de Janeiro, el señor Ricardo Echevarren Ruiz y su esposa Sara Vázquez Isola.

—Del Brasil el señor Francisco Giordano (h.).

AGRADECIMIENTO

Por las presentes líneas quiero testimoniar mi profundo agradecimiento, a los Dres. Touya y Morador, por la asistencia que me prestaron en la intervención quirúrgica, a que fuí sometida en el Sanatorio Dr. Luis P. Lenguas del Círculo Católico de Obreros. Al mismo tiempo lo hago extensivo a las Rvdas. Hermanas Capuchinas y al personal de la Institución. — Martha M. Rapallo, Tacuarembó 1844, apto. 5.

Informativo Universitario

En la semana comprendida entre mañana lunes y el sábado próximo, se llevarán a efecto en la sede de la Agrupación Universitaria del Uruguay, (Avda. Agraciada 1464, pisos 13 y 14, Teléf.: 9.18.44), los siguientes actos y reuniones, organizados por las entidades que la integran:

LUNES 8 —

Asociación de Química y Farmacia: Reunión de la Comisión Directiva. Hora 19.

Colegio de Contadores: Comisión de Temario del Congreso de Contadores. Hora 18.30.

Sociedad de Arquitectos: Reunión del Comité Ejecutivo. Comisión de Viajes. Hora 18.30.

Asociación Odontológica: Reunión del Consejo Directivo. Hora 21.15.

Asociación de Química Industrial: Reunión de la Comisión Directiva. Hora 19.

Colegio de Abogados: Reunión del Directorio. Hora 19.30, y Sec. de Legislación Comparada. Hora 18.30.

Asociación de Ingenieros: Reunión de la Comisión Directiva. Hora 18.45.

MARTES 9 —

Asociación de Química y Farmacia: Reunión de la Comisión de Bromatología. Hora 19.

Colegio de Contadores: Reunión de la Comisión de Actos Sociales y Culturales. Hora 18.

Asociación Odontológica: Conferencia del Dr. Raúl Canzani. Tema: "Estado actual en el estudio de síndromes hemorrágiparos y su tratamiento. Aplicación odontológica". Hora 21.30. Salón "A".

Asociación de Química Industrial: Reunión de Subcomisiones "Relaciones sociales, actividades culturales y propaganda". Hora 19.

Club Médico: Soc. de Medicina. Salón "B". Hora 21.30.

Sociedad de Arquitectos: Conferencia del Arq. Florio Parpagnoli. Tema: "La luz como elemento de decoración". Hora 18.30. Salón "A".

MIERCOLES 10 —

Sociedad de Arquitectos: Reunión de la Comisión Directiva. Comisión de Materiales y Productos Constructivos. Comisiones de estudio de temas. Hora 18.30.

Asociación Odontológica: Seccional Paradentosis. Hora 11, en Facultad de Odontología y hora 20.30, en anexo. Consejo Directivo, reunión conjunta con técnicos del Ministerio de Salud Pública. Hora 21.15.

Asociación de Química Industrial: Reunión de Subcomisión Código de Etica y Aranceles. Hora 19.

Sociedad de Medicina Veterinaria: Conferencia del Dr. Antonio Cassamagnaghi. Tema: "Reconocimiento de nuevas enfermedades en la ganadería del Uruguay". Salón "A". Hora 18.30.

Sociedad de Arquitectos: Curso de Prof. Jorge R. Brest sobre "Estética e Historia de Arte Plástico". Hora 18.30.

Club Médico: Sociedad de Cirugía. Sesión científica. Salón "B". Hora 18.30.

JUEVES 11 —

Colegio de Contadores. Reunión del Cuerpo Deliberante. Hora 18 y 30.

Asociación Odontológica: Conductos Radiculares. Hora 21 (exhibición de películas), en anexo.

Asociación de Química Industrial: Comisión de Reglamente Profesional. Hora 18.45, y Subcomisión de cambio de título y planes de estudio. Hora 21.15.

Asociación de Ingenieros: Reunión del Comité Pro-mejoramiento profesional. Asamblea General de Ingenieros. Hora 18.30.

VIERNES 12 —

Sociedad de Arquitectos: Comisión Especial de Exposición Panamericana de Arquitectura y Urbanismo. Hora 18.30.

Asociación Odontológica: Sec. de Prótesis. Hora 21.15. Anexo.

Asociación de Química Industrial: Reunión de la Subcomisión Biblioteca y Revista. Hora 19.30.

Club Médico: Soc. de Pediatría. Sesión científica. Salón "B". Hora 18.30.

Noticias del Registro Civil

MATRIMONIOS

Alsik Margelis, 30 años, soltero, agente viajero, lituano, ciudadano legal y Beila Guta Kravchinski, 19 años, soltera, empleada, polaca.

Juan Carlos Stratta, 30 años, soltero, jornalero, oriental y Evangelina Cabana, 31 años, soltera, oriental.

Adolfo Mancino, 35 años, soltero, empleado, oriental y Rosa Blanca Pereyra, 30 años, soltera.

Juan Miguel, 32 años, soltero, empleado, oriental y Eva Iris Tortora, 21 años, soltera, oriental.

CONSEJO NAL. DE SUBSISTENCIAS Y C. DE PRECIOS

El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios comunica que, atendiendo a una denuncia aparecida en la edición de "El Diario" del viernes 5, ordenó la correspondiente investigación, surgiendo de ella la exactitud del cargo formulado: venta de papa a mayor precio por parte del vendedor de la feria instalada frente a la Caja de Jubilaciones. Por tal motivo, ha dispuesto la inmediata exoneración del funcionario responsable.

Asimismo, se hace saber que, respondiendo a denuncias similares con relación a los puestos de venta de carne Nos. 20 y 46 de la Oficina de Expendios Municipales, la Intendencia Municipal de Montevideo procedió del mismo modo y, ante la comprobada veracidad de la irregularidad denunciada, dispuso la separación de sus cargos a los encargados del cobro en los mencionados puestos.

La Cruzada Pro Niño del Campo

Profunda satisfacción producirá en el ánimo popular, la noticia del éxito creciente de la Colecta Pro Niño del Campo. En la semana que termina, se han batido todos los records. Falta uno solamente, el detentado por el team de los Sres. Juan Pastorino y Arq. Daniel Rocco que sigue, por otra parte acumulando sumas y alcanza ahora a $ 24.150.00.

En cambio, el record de manzanas domiciliarias que estaba en $ 167.00 a cargo del Sr. Vicente Vero, ha sido superado por don Felipe Yriart en su manzana de las calles Leyenda Patria, Rambla Wilson, Vázquez Ledesma y Terú, con $ 516.00.

También las manzanas comerciales han sobrepasado la cantidad establecida por el team de los Sres. Acle, Bombaglio y Ferrer, el que de $ 1.961.00 había llegado a $ 2.261.00 pero igualmente se vió excedido por el team que presidió el Sr. Jorge Gómez, del Bazar Luciano Gómez, con $ 2.726.00 con la base decisiva de la Casa London París S. A.

La mujer uruguaya, como no podía ser de otra manera en esta Cruzada Pro Niño del Campo, marca su decisión cooperadora con el gesto de la Sra. Marianita Noya, al donar $ 500.00, encabezando la lista y realizando su actuación con un aporte de $ 128.00 como delegada especial.

En cuanto a los gremios, los navieros han pasado al primer plano merced a la gestión del Sr. Nestor Piñón Merandi y de don Gilberto Corradi, designado por la Cámara N. de Cabotaje, totalizando la cantidad de $ 2.300.00.

Felicitamos a los nuevos vencedores, en nombre de la Fundación Nacional por el noble esfuerzo que hace cada día más cierta la transformación experimental de los rancheríos.

HOMENAJE A LOS Dres. C. MARTINEZ MORENO Y A. RODRIGUEZ LARRETA

Los redactores y funcionarios de las Empresas Periodísticas de Montevideo, ofrecerán un homenaje a los Dres. Carlos Martínez Moreno y Agustín Rodríguez Larreta, delegados de los periodistas ante el Consejo de Salarios respectivo, consistente en un lunch que será servido el próximo viernes 12, a la hora 18.30, en el salón de recepciones del Restaurant de la Agrupación Universitaria (Diagonal Agraciada 1464, piso 14).

Especialmente invitado, presidirá este acto de camaradería periodística, el señor Rector de la Universidad, Arquitecto Leopoldo C. Agorio.

Las adhesiones se reciben en la Asociación de la Prensa Uruguaya Colonia 1131 (teléfono 8.40.74), donde también pueden retirarse los tickets.

FARMACIAS ABIERTAS HOY

Ciudad Vieja y Centro. — SAN FRANCISCO: Cerrito 257; IMPERIAL: Pérez Castellanos 1349; COLOMBO: Reconquista 699; FRANCO-INGLESA: Uruguay 821; RUBINO: 18 de Julio 1199; ROMANA: Andes 1302; GALFETTI: Soriano 955; SOCIAL: Agraciada 1444.

Entre Ejido, R. Sur, Br. Artigas, Garibaldi, Sierra y Miguelete.— SAN FERNANDO: 18 de Julio 1540; TUNDISI: 18 de Julio 2257.

Al sur de 18 de Julio: DEL CONDOR: Durazno y Tacuarembó; CARLOTA BOSCH: Lavalleja y Edo. Acevedo; CANEPA: Constituyente 2049; VINCENT: Acevedo Díaz 1200; RIVERA: Rivera 2102.

Al Norte de 18 de Julio. — DEL CORDON: Colonia 1701; LABAT: Miguelete 1601; URUGUAYA: Justicia 2151; ARRAGA: Isla de Gorriti 1951; CODEL: ante 2053.

Avda. Gral. Flores y Adyacentes: LA PAZ: Gral. Flores 2399; ASTOR: Municipio y Junta Eco Administrativa; ESPINOSA: Larrañaga 3475; AUGUSTO: Gral. Flores 5027.

Pocitos - Punta Carreta.— TROUVILLE: Solano Antuña 2752; VIRTUS (Suc): Av. Brasil 3109; CITY: Legionarios 2800; MORINI: Gabriel Pereyra 3039; BIARRITZ: Libertad y Quebracho.

Rivera hacia afuera del Br. Artigas, Buceo y Adyacentes. — EL LEON: Rivera 2766; MARROCHE: Ayacucho 3191.

Avenida 8 de Octubre y Adyacentes. — CARREL: 8 de Octubre 3117; ANTE: 8 de Octubre 3745; DE CLERCK: Comercio 2217; GONZALEZ: 8 de Octubre 4002; MALDONADO: 8 de Octubre 4506.

Avda. San Martín y Millán. — MERCURIO: San Martín 2651; SAN JOSE: Millán 4118.

Agraciada al Norte de la Paz y P. Molino. — EL SOCORRO: Abayuba y E. Martínez; ROOSEVELT: Gral. Rondeau 2451; BELLA VISTA: Uruguayana 3200; NUEVA: Agraciada 4104; VICTORIA: Fraternidad 4152.

TURNOS EXTRA URBANOS

Sayago. — CALVEIRA: Cno. Ariel 4926.

Peñarol. — DE LOS SANTOS: Avda. Peñarol 4670.

Colón. — DURAN: Avda. Garzón 1931; RIPOLL: Avda. Lezica 6309, esquina Pinta.

Cerro: NUEVA CONSTANTINI, Grecia 3330; LIBERTAD: Grecia Nº 3701.

Malvín: ARAUJO, Colombes 1401; MALVIN: Orinoco 4931.

Carrasco: CARRASCO, Río Bamba 5455.

Esta INSPECCION GENERAL, reitera que las Farmacias comprendidas en este Turno, deben cumplir estrictamente el horario establecido.

De acuerdo a las disposiciones en vigencia será vigilado el cumplimiento del Turno, así como la exhibición de los carteles anunciadores en lugares bien visibles y con sus correcciones correspondientes.

EL GOBERNADOR DE BAHIA INVITA A MEDICOS URUGUAYOS

El Dr. José Roberto de Macedo Soares, Embajador del Brasil en el Uruguay, recibió del Dr. Octavio Mangabeira, Gobernador del Estado de Bahía, Brasil, el siguiente telegrama:

"Mucho agradecería trasmitir al ilustre Profesor Pedro Barcia y a la delegación uruguaya invitados por las Jornadas de Radiología, la satisfacción del Gobierno de Bahía en recibir tan distinguidos huéspedes en esta ciudad. Cordiales saludos. — Fdo.) Octavio Mangabeira".

Los médicos uruguayos invitados para tomar parte y que constituirán la delegación uruguaya entre otros, son: Prof. Dr. Mario Cassinoni, Decano de la Facultad de Medicina de Montevideo; Dr. Leandro ZZubiaurre, Dr. Agustín Gorlero Armas, Dr. Carlos Lorenzo, Dr. J. J. Scandroglio.

La delegación tendrá como Secretaria la Srta. Noela Cabezudo Algorta.

Próxima Exp. del Grupo "C. F. Saez" en Amigos del Arte

El Grupo de artistas plásticos que se denomina "Carlos Federico Saez", integrado por Washington Barcala, Manuel Espínola Gómez, Luis A. Solari y Juan Ventayol, y cuyas actividades se orientarán hacia todo aquello que reclame atención, en el plano artístico, por parte de sus componentes y, asimismo, para aunar esfuerzos en pro del perfeccionamiento y exposición periódica de sus obras, ha de realizar su primera exposición en los salones de Amigos del Arte, entre los días 15 y 30 del corriente mes.


Dada la relevante jerarquía de los jóvenes y ya prestigiosos artistas que han de exponer, se descuenta desde ya el éxito del acontecimiento artístico anunciado.

EN EL LICEO FRANCES

Continuando el ciclo de conferencias del Liceo Francés y de la Alliance Française de Montevideo para el año 1949, Monsieur Jacques Duprey dictará el jueves próximo, a las 18.30 horas, en el Salón de Actos del Liceo Francés, una conferencia sobre el tema siguiente: "Montevideo D'Autrefois. Récits et confidences de voyageurs et de diplomates français du XIXème. Siècle".

Dicha Institución invita a todos los socios del Liceo Francés, de la Alliance Française, y a los profesores y alumnos de las dos instituciones, a asistir a esta conferencia.

Entrada libre.



LOS ESPECTACULOS DE HOY EN CINES Y TEATROS

CALIFICACION MORAL A CARGO DEL SECRETARIADO NACIONAL DE DEFENSA DE LA MORAL CRISTIANA

ZONA: CENTRO

METRO. A las 10: Cine Baby. Mat. a las 14 y 30; Verm. a las 18 y 15 y 15 y Noche: 1º a las 21 y 45; Not. Metro; 2º Historia de dos ciudades (IIA). — ARIEL: A las 10 y 45: Cine Baby. Continuado de 11 a 31: Cine actualidad. — CERVANTES: Continuado a las 13, 14.40, 16.20, 18, 19.35, 21.10 y 22.45: Casanova aventurero (IIC). — COLONIAL: Continuado a las 12, 13.35, 15.10, 16.40, 18.10, 19.40, 21.10, 22.40: Los amantes (IIA). — COVENTRY: Conti. 20.30 y 22.25: Historia del 900 (IIB) nuado a las 12, 14.15, 16.30, 18.30. — GRAND SPLENDID: Continuado a las 12, 14, 15.45, 17.30, 19.15, 21 y 22.45: Nuevas follies de Ziegfield (IIB). — INDEPENDENCIA: Continuado a las 13.30, 17.10 y 20.45: Una noche en el Tabarín (III). A las 15.20, 19, y 22.35: El amor que tu me diste (IB). — NOVEDADES: Continuado de 12.30 a 24.15: Cómicas, Historietas, Chaplin, Carmen Amaya, El gordo y el flaco y El país de las fieras. — RADIO CITY: Continuado a las 14, 16, 18 y 15, 20.15 y 22.15: Canción inolvidable (OI). — RENACIMIENTO. — A las 10.15: Canción del Sur (An). Continuado, a las 13, 14.40, 16.20, 18.5, 19.40, 21 y 15 y 22.45: Castañuela (IIA). Not. español 126 y Paisajes de Monserrat. — REX THEATRE: Continuado, a las 11.30, 13.10, 14.25, 15.45, 17.10, ...

ESTRENOS

CALIFICACION MORAL

GRAND PALACE. — "YO NO ELEGI MI VIDA", (IIC): Admisible para adultos con graves reparos.
MOGADOR. — "UNA NOCHE DE HORROR", (IIA): Admisible para adultos inclusive jóvenes.
"VIDALITA". — (Calificación corregida). (IIB) Admisible para adultos con reparos.
REX. — "JIM DE LA SELVA": (IIB) Admisible para adultos con reparos.
ARIEL. — CONTINUADO, (IIC) Admisible para adultos con graves reparos.

TEATROS

ESTUDIO AUDITORIO. - Teléf.: 8.72.28. — A la hora 14 y 30: Teatro Infantil Carlos Brussa presenta: "Caperucita Roja". Platea $ 1.00. A la hora 18: Teatro de Cámara de Montevideo presenta: "Peleas y Melisan...

del trueno (IB); 2º La danza inconclusa (IB).

ZONA LA COMERCIAL

CENTENARIO: Mat.: 1º Dendy y su banda; 2º Siempre juntos (IIB); 3º La cuna vacía (IB); 5º Un pecado por mes (IIA). Noche: 1º Uruguay al Día No. 51; 2º Un pecado por mes (IIA); 3º La cuna vacía (IB). — ROSE MARIE: Mat.: 1º Cortas; 2º Una mujer peligrosa (Oa); 3º Las garras de la intriga (IIA); 4º Despertar a la vida (IIB); 5º Festival en Méjico (IIA). Noche: 1º Despertar a la vida (IIB); 2º Festival en Méjico (IIA). — ORIENTAL: Mat.: 1º Dibujos; 2º Sólo siete se salvaron (IIB); 3º Al marido hay que seguirlo (Oe); 4º Adelante que hay lugar (IIA); 5º Don Juan Tenorio (IIA). Noche: 1º Adelante, que hay lugar (IIA); 3º Don Juan Tenorio (IIA).

ZONAS BR. ARTIGAS Y GRAL. GARIBALDI

ROI: (Prohib., men. de 12 años) Mat. 1º Campeón de Basketball; 2º La obsesión trágica (A); 3º La hija del capitán (IIA); 4º Amor de Primavera (IIB); 5º Delirio de grandezas (IIA). Noche: 1º La hija del capitán (IIA); 2º Delirio de grandezas (IIA). — ATENEO: Mat.: 1º Perros a la moderna; 2º Cita en Invierno (IIB); 3º La rubia y el escorpián (A); 4º Otra cosa es con guitarra (IIC); 5º El tesoro de la Sierra Madre (IIA). Noche: 1º Otra cosa es con guitarra (IIC); 2º El tesoro de...

Protestantismo refutado

Un catecismo claro y popular con la respuesta a las objeciones más importantes del protestantismo: $ 0.70

MOSCA HNOS. S. A. EDITORES



El centenario del Teatro Salesiano

Un interesante ciclo conmemorativo.

En el Salón de actos públicos de los Talleres de Don Bosco, se viene realizando un interesante ciclo teatral en conmemoración del centenario de esa actividad cultural entre los hijos de Don Bosco.

Para informarnos del contenido de ese simpático ciclo nos entrevistamos ayer, con el Rvdo. P. Jacinto Abellá, alma mater de este movimiento de gran significado cultural. Nos atendió con toda deferencia, y nos informó como ya por los años 1841 y 42, don Bosco se había preocupado de las manifestaciones teatrales, como una manera eficaz de contribuir a la formación del alumnado que asistía al oratorio de Turín. Después de una larga maduración de esta idea la adoptó para su obra de atracción de los niños y los jóvenes hacia el bien. Así fué que en el año 1849 realizó la primera función teatral, la cual alcanzó gran significado y contó con la presencia y el aplauso del Arzobispo de Milán. Tal aprodio al Santo nuevos entusiasmos y encontró mil maneras para seguir adelante con este apostolado festivo. Seleccionó, adaptó y hasta escribió obras apropiadas para los alumnos. La obra alcanzó gran significación y extensión, creándoose las "Galerías salesianas" en las cuales se ha ido formando un repertorio sano, que sirve para uso y solaz de todos los salesianos aficionados al teatro. Actualmente existen las Galerías salesianas de Sarriá (Barcelona), Buenos Aires, Colombia y Méjico. Existen obras para ser representadas por varones y por mujeres, pero se han eliminado los repartos mixtos. Esta dificultad para la representación ha sido obviada en algunos casos por la buena voluntad de los autores, quienes han arreglado obras para ese género de representación. Tal lo que ha ocurrido en la Galería de Sarriá donde han colaborado en esta obra, autores de tanto prestigio como Arniches y Muñoz Seca. Uno de esos arreglos, precisamente "Qué tienes en la mirada?", será dado a conocer en este ciclo.

Actualmente se trata de formar la Galería salesiana uruguaya. La editorial Don Bosco ha editado ya cuatro obras: "El billete de lotería", "Por la tarjeta", "Una broma de carnaval" y se encuentra en preparación una quinta titulada "La casa de la Providencia".

Interrogamos al Padre Abellá, sobre el éxito alcanzado por este ciclo y nos dice que este no ha podido ser más promisorio. En el primer espectáculo, sin propaganda de ninguna clase estuvieron ocupadas 2/3 partes del salón que tiene una capacidad de 600 asientos. En el segundo y en el tercer espectáculo, fué colmada la capacidad del salón, habiendo quedado muchos espectadores de pie.

Ayer, se realizó el cuarto espectáculo del ciclo, con la participación de actores y cantores de la Casa de Formación del Manga.

Los espectáculos sucesivos se realizarán los domingos en el salón de actos de los Talleres de Don Bosco y participarán cuadros melodramáticos de los artesanos (Talleres Don Bosco), Centros San Pedro, Villa Colón, Juan L. Lacaze, Cristóbal Colón, Domingo Savio, Don Bosco, etc.

Todo un grato acontecimiento para la familia salesiana, a la cual felicitamos en este centenario de una actividad docente, que merece todo nuestro apoyo y nuestro aplauso más caluroso.

Se presentará el jueves Andreas Karalis


ANDREAS KARALIS, pianista griego, que se presentará el jueves 11.

Intensa expectativa rodea como era de esperar la presentación del extraordinario pianista griego Andreas Karalis de destacadísima actuación en los centros musicales europeos, a quien muchos críticos han calificado como émulo de Liszt.

Refiriéndose a una de sus conciertos dados en Viena escribía Heinrich Damtsch en Wiener Kromenzeitung... "En cada obra de Liszt que Karalis ejecuta, para nosotros sea la Tarantela, la Elegía Heroica, o las Paráfrasis de las melodías de Schubert, o aun en la grandiosa transcripción de la obertura de "Tannhauser", cada vez creemos realmente ver y oir a Liszt en persona, resucitado para nuestro júbilo musical sobre este mismo escenario que fué hace ya más de sesenta años el marco de sus delirantes éxitos".

En la última parte del programa que ofrecerá Karalis el jueves en su concierto de presentación en el SODRE figuran la Obertura de Tannhauser y además "Loreley", la Tarantela y dos Rapsodias húngaras (Nº 5 y 6) de Liszt. La primera parte comprenderá dos Fugas de Bach (en Sol-menor y en Do-menor) y la Sonata O. 27 Nº 2 de Beethoven y la segunda estará dedicada a Chopin como homenaje al gran romántico polaco en ocasión de su centenario.

Las localidades para este concierto se han puesto ya en venta, siendo muy solicitadas.



LAS ACTIVIDADES TEATRALES

CONCIERTOS DE LA O.S.S.O.D.R.E.

TERMINO SU SEGUNDO CICLO EL MAESTRO CASTRO

Con la interesante innovación de los ensayos generales públicos terminó ayer su segundo ciclo sinfónico al frente de la Ossodre, el maestro Juan José Castro. La novedad contó con el apoyo de numerosos aficionados, muchos de los cuales asistieron al ensayo general y fueron nuevamente al concierto de la tarde. Creemos que debe insistirse con el procedimiento, siempre que no entorpezca la preparación de los festivales, pues el procedimiento que tiene una experiencia favorable en salas europeas, bien puede resultar en nuestro medio.

El programa de ambos festivales comprendía en primer término una "Suite Sinfónica para las Cenas del Rey", de Lalande. Estos fragmentos que el maestro Castro nos ofreció ayer en primera audición están impregnados del espíritu de la época. Escuchándolos uno se imagina fácilmente lo que sería el ambiente palaciego en las cenas del gran Rey. Parecería que todo el formalismo de la etiqueta se hubiera volcado en sus amables melodías para hacerla menos estricta en esas horas de serena placidez. No cabe duda sobre la propiedad del título y sobre el pleno acierto en cuanto a la intención del compositor. Esos fragmentos nos dan el fondo ideal para una cena refinadamente aristocrática. La primera parte termina con tres bellos fragmentos de Debussy para "El martirio de San Sebastián" cuya deliciosa densidad musical contrastó con la exterioridad fluida y fácil de la composición anterior.

En la segunda parte escuchamos como primer número el Concierto en Re-bemol para piano y orquesta de Khachturians y del cual Hugo Balzo, es un excelente intérprete. Ayer nos volvió a dar una prueba de ello extrayendo y trasmitiendo toda la musicalidad contenida dentro de ese marco de formas exteriores que es este concierto. Algunas bellas melodías que ilustran un mensaje folklórico engarzadas en una gran corrección formal pero sin esa poesía íntima que encontramos en los conciertos de los grandes creadores, son las características de esta composición. De ella, Balzo y la orquesta nos dieron una ajustada y cálida interpretación.

Como último número el maestro Castro dirigió una excelente versión de "El Aprendiz de Brujo" de Dukas. Esta página fué admirable por su equilibrio y su justeza. Junto con los fragmentos de Debussy, constituyeron los momentos de mayor elevación interpretativa.

BEG

SE DESPIDE ESTA NOCHE EN EL TEATRO SOLIS RUGGERO RUGGERI

HOY, DOS FUNCIONES

Con los espectáculos de hoy en el teatro Solís se clausura la brillantísima temporada de comedia a cargo de la Gran Compañía Italiana que prestigia el ilustre actor y director Ruggero Ruggeri. Las funciones de despedida están así anunciadas:

En vermouth, a las 18 y 15 última del abono "Tristi amori" una hermosa comedia dramática de Giuseppe Giacosa que señala una de las excelentes actuaciones del conjunto nombrado.

Nocturna despedida a las 21 y 45 con "Dialoghi" de Platon y "L'uomo dal fiore in bocca", la tan interesante obra de Luiggi Pirandello. Este espectáculo es el último del abono a nocturnas. Sin duda volcará en el Solís a una enorme concurrencia que dará cariñosa despedida a este gran artista, gloria del teatro universal contemporáneo.

"CUANDO LOS DUENDES CAZAN PERDICES" EN MAT., VERM. Y NOCHE

Para hoy, el elenco de comedias que encabeza el astro máximo del cine, la radio y el teatro nacionales, Luis Sandrini, anuncia la realización de tres grandes funciones, las que se llevarán a cabo a las 15, 18 y 20 y 21 y 40, con tres nuevas representaciones de la comedia en tres actos de nuestro compatriota Orlando Aldama, titulada "Cuando los duendes cazan perdices", uno de los mayores y más sostenidos éxitos de muchísimos años en nuestro teatro

Para mañana se anuncia una única representación de: "Cuando los duendes cazan perdices". Están en venta las localidades para todos los espectáculos, inclusives hasta el miércoles próximo, en la boletería del Teatro Artigas.

MUSICA DE CAMARA DEL S.O.D.R.E.

EL CONCIERTO GRATUITO DEL MIERCOLES

La serie de conciertos gratuitos de Música de Cámara que con plausible finalidad cultural viene ofreciendo el Sodre, semana a semana, continuará el miércoles a la hora 21 y 30 como de costumbre.

Además del Conjunto de música de cámara que integran los profesores Mischa Jessel, Miguel A. Pritsch, Enrique Sebastiani, Ilona Gleizer y Américo Teodorini, tendrán intervención en el programa anunciado para este concierto, dos de los solistas recientemente seleccionados a raíz del llamado hecho por la Comisión Directiva del Sodre, a los artistas nacionales (cantantes e instrumentistas) que desearen intervenir en ese ciclo. La audición programada cuenta así con un nuevo atractivo digno de ser especialmente destacado.

En la primera parte se hará oír el Cuarteto en Mi-bemol, de Mendelssohn; en la segunda actuarán la cantante Delia R. Starricco y la violinista María Vischnia, y en la tercera se repetirá el Cuarteto de piano y arcos de Seint Saëns.

UN HERMOSO PROGRAMA DARA LA CORAL

Hemos ya anunciado que la Asociación Coral de Montevideo reaparecerá ante el público tomando a su cargo el programa de la 7ª audición de la temporada, el cual estará dedicado a los grandes polifonistas de la escuela franco-belga del siglo XV. El maestro Casal Chapí ensaya cuidadosamente con sus nuestes, la hermosa selección de obras de maestros tan famosos como Orlando de Lassus, Pierre de la Rue, Joaquín de Prés, Guillaume Dufay, Arkadelt, Janequin, Gostelay y von Berchem, y estamos en condiciones de afirmar que las versiones a ofrecerse asumirán gran jerarquía. Oportunamente nos ocuparemos con detención de este interesante concierto que será gratis para los socios de la Coral. El público podrá adquirir localidades en la Sala Verdi, costando las Plateas y Tertulias $ 1.50 y las Galerías $ 0.80.

R. Carámbula ofrece hoy matinal con "Sueño Maravilloso en Ritmolandia"

En el teatro 18 de Julio, a las 10.15 se realiza hoy, una matinal extraordinaria, presentando Rubén Carámbula su bonito espectáculo para niños, "Estampas Indoamericanas" y "Sueño maravilloso en Ritmolandia", con la actuación del conjunto paraguayo Alborada, la Pandilla y su orquesta, el cuadro infantil de comedias y el grupo coreográfico de Wilfredo Toamarán. Habrá además, un gran sorteo de valiosos juguetes entre la botijada.

Localidades con precios popularísimos.

EL GUITARRISTA CACERES EN EL ESTUDIO AUDITORIO

Cáceres es un joven concertista de guitarra de vigilante sensibilidad artística y de seria formación técnica.

Discípulo predilecto de Abel Carlevaro, siguió las enseñanzas de su maestro y ya en posesión de amplios conocimientos, se lanzó a la conquista de posiciones, con una elegante seguridad.

La clásica y la novísima expresión de la literatura guitarrística, tiene en él, a un calificado intérprete.

Se presentará Cáceres el martes 9 del corriente en la sala del Estudio Auditorio.

Ultima representación de "Caperucita Roja" en la matinee del Sodre

La compañía de grandes espectáculos para niños, que dirige el popular actor nacional Carlos Brussa, ofrece hoy en el Sodre, a las 11 y 30 en matinée, la última representación en la actual temporada, de la formidable obra en un prólogo, tres actos y un epílogo de Carlos César Lenzi y Angel Curotto, "Caperucita Roja" que presenta en forma espectacular con brillantes decoraciones de Angel Rodríguez, con lujoso vestuario de Napo y Curbelo y con la intervención del cuerpo de baile de Olga Banegas.

El sillón de platea está fijado en $ 1.00 y las galerías bajas en $ 0.30, advirtiéndose que no está habilitada la galería alta, por estar en reparaciones.

"EL CREADOR DE LO IMPOSIBLE" EN DOS ESPECTACULOS, HOY

EN DOS ESPECTACULOS, HOY

Finalizará pronto esta temporada en el 18 de Julio, donde la compañía Pagano - Marga - Faust Rocha ofrece la obra de Aureliano Rodríguez Larreta, "El creador de lo imposible", pieza que se repetirá hoy, domingo, a las 18.15 y a las 21.45. Mañana se ofrecerá de ella la última representación, en función nocturna. La obra alcanza así las 16 representaciones.

Para el martes se anuncia la presentación de la obra de José León Pagano, "El Halcón", cuidadosamente puesta en escena por el nombrado conjunto. Localidades en venta.

SE CIERRA HOY EL ABONO A LOS RECITALES GULDA

Esta tarde se clausura en el teatro 18 de Julio el abono a los tres recitales que en esa sala realizará el gran planista austriaco Friedrich Gulda.

Desde mañana lunes se pondrán en venta las localidades, por separado, de cada una de esas audiciones.

La primera, que tendrá lugar el martes a las 18 y 45 horas, se cumplirán con estas obras: "Toccata en do menor" de Bach, "Sonata en re menor" de Mozart, "Scherzo en si bemol mayor" e "Impromptu en mi bemol mayor" de Schubert, "Sonata Nº 7" de Prokofieff, "Reflejos en el agua" y "Fuegos ed artificios" de Debussy.

CONCIERTO DE GUITARRA EN EL TEATRO SOLIS

DESPEDIDA DE AYESTARAN

Ha despertado como era de esperar vedadero interés la presentación en el Teatro Solís, en un único recital de despedida del concertista de guitarra, Ramón Ayestarán, que de nuestros más serios y destacados cultores de ese instrumento, que ha obtenido ya señalados éxitos en sus jiras por el país y en el extranjero, mereciendo en todas partes muy elogiosas referencias de la crítica.

Ramón Ayestarán que desde hace algún tiempo no actúa en Montevideo, se propone emprender en breve una jira que lo mantendrá alejado de nuestro ambiente. Para esta despedida que tendrá lugar el próximo miércoles 10, ha preparado un programa de calidad y extremo atrayente, reúne páginas de épocas y escuelas diversas, comenzando por los grandes maestros de la guitarra, como De Visao, Marvaes, Sor, etc., continuando con Haendel y Bach, y terminando con los modernos musergsky, Gilardi y Granados.

Las localidades ya se encuentran en venta en el Solís, rigiendo los precios de $ 2.00 la platea y $ 0.50 las galerías.

LA VOZ DE AMERICA

Así se titula el concierto folklórico que se llevará a cabo en el Teatro Solís el día 17 del corriente, a las 18 y 45 horas, por los cantantes compatriotas Marina Rodríguez Dutra y Augusto De Giuli.

Empezará el acto con una breve conferencia del poeta señor Santiago Dallegri. Este recital estará acompañado al piano por la señorita Elida Grandal, arpa la señora Marta Scasso y flauta la señorita Elena Fiori. AULA (Artistas Uruguayos Líricos Asociados) hará varios números en coro en este interesante programa.

DANZAS ESPAÑOLAS POR CORAL PEÑALVER

En las danzas españolas, conque cubrirá su recital del día 22 del corriente, la excelente bailarina Coral Peñalver, se usarán vestidos auténticos de cada lugar, para dar al espectador la sensación plena del más fiel reflejo de España, ya sea en los bailes clásicos como en los típicos.

El lujosísimo vestuario que empleará Coral Peñalver, ha sido diseñado por la propia artista y confeccionado por modistos especializados, en España, lográndose un conjunto cuyo efecto es verdaderamente admirable.

ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS

"YO NO ELEGI MI VIDA" REPITE OTRO CLISE DE ARTURO DE CORDOBA

"YO NO ELEGI MI VIDA". — Producción argentina "Lumiton". — Hablada en español. — Dirigida por Antonio Momplet. — Intérpretes principales: Arturo de Córdova, Olga Zubarry, Enrique S. Discépolo, Eloy Alvarez y Guillermo Bataglia. — Estrenada en cine "Grand Palace".

Las apariciones de Arturo de Córdova en films hablados en español, ya nos están resultando un poco de clisé. Y el clisé resulta bastante malo para irlo repitiendo tan amenudo. Esta vez encarna un asalto "filántropo" que con otros malandrines habían asaltado un banco para pagar unas tierras que debían unos pobres campesinos. Pero parece que a los compañeros "se les fué la mano y también mataron a mansalva, y después de hacer prender al "filántropo" que cargo con toda la culpa y no denunció a nadie, ellos usufructuaron en su provecho los bienes robados para los campesinos.

Ramírez que tal era el nombre de lasaltante filántropo después de permanecer 7 años en la cárcel consigue fugarse con la idea se ajustar cuentas a sus aprovechados compinches. Le acompaña un carterista amigo y "filósofo" quien le aconseja olvidar y rehacer su vida. Por el camino mientras huyen como polizones en los trenes se les agrega una joven que tampoco eligió su vida. Juntos huyen los tres de la policía que sigue la pista a Ramírez, hasta que este acorralado es baleado por un pelotón policial que dirige un oficial que viene a resultar el hombre malo de la película y que no comprende la "filantropía" y la "inocencia" de Ramírez.

Tantos absurdos se han acumulado en este film que su trama resulta casi incomprensible, desde un punto de vista lógico y humano.

Tan pobre como el libreto es la dirección y la realización técnica. En cuanto a las interpertaciones si ellas hubieran tenido su justificación nos hubieran parecido lo más acertado, pues tanto la "macchieta" del "Carterista" que compone Enrique Santos Discépolo, como el "anarquista" que encarna Arturo de Córdova resultan formalmente acertados. Olga Zubarry en cambio no resulta nada convincente, quizá por lo absurdo del personaje. En suma "Yo no elegí mi vida" es un film muy pobre, aun dentro del nivel paupérrimo del cine argentino de los últimos tiempos.

BURGUEÑO - ALASSIO A LAS 14.45 EN EL TEATRO 18 DE JULIO

Hoy, a las 14.45, la Compañía Burgueño-Alassio repite, en el 18 de Julio la pieza de Ramiro Lacoste "El amor de María".

Las localidades se han agotado desde hace días. Mañana, la misma obra se repetirá a las 18.15 horas. Y, aún, se realizarán matinées a las 14.45 el sábado y domingo próximo.

Carlo Galeffi en la temporada de ópera italiana del 18 de Julio

Inmejorable recibimiento ha tenido la noticia de que el gran barítono Carlo Galeffi actuará en la temporada de ópera que, desde el 19 del corriente, se desarrollará en el Teatro 18 de Julio.

Por de pronto se adelanta que entre sus interpretaciones figurarán "El barbero de Sevilla" y "Rigoletto".

EL BIEN PUBLICO

Año LXXI — DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 1949 — N.º 21.963

Se pondrá término esta tarde a la disputa del Campeonato de Competencia

PROGRAMA FUTBOLISTICO

PRIMERA DIVISION

Peñarol - River Plate, en el Estadio Centenario. Segunda División, a las 13 horas. Primera División, a las 15 horas.

En ambos casos regirá una tolerancia reglamentaria de diez minutos.

Precios: Taludes, $ 0.40; Tribunas Colombes y Amsterdam, $ 0.60; Tribuna Olímpica, $ 1.15; Tribuna América, $ 1.60; Platea Olímpica, $ 1.60; Platea América, $ 2.30. Socios de ambos clubes: Taludes, $ 0.40; Tribunas Colombes y Amsterdam, $ 0.60; Tribuna Olímpica, $ 0.85; Tribuna América, $ 1.20; Platea Olímpica, $ 1.20; Platea América, $ 1.50; Menores: Tribuna Olímpica, $ 0.50; Tribuna América, $ 0.60; Platea Olímpica, $ 0.70 y Platea América, $ 2.30.

PRIMERA DIVISION "B"

Campeonato Preparación "Arturo L. Michel". - IV fecha

Sud América - Progreso, en el Cerrito.
Bahía - Rácing, en el Parque "Osvaldo Roberto".
Canillitas - Artigas, en el Parque "Miguel Oquela".
Precio único: $ 0.30.

Los matches de Primera División comenzarán, a la hora 15, con diez minutos de tolerancia, enfrentándose dos horas antes los cuadros de segunda categoría de los mismos clubes.

TERCERA DIVISION

Copa Uruguaya. - IV fecha

Liverpool - Danubio, en Belvedere.
Defensor - Central, en el Parque Rodó.
Rampla Juniors - Nacional, en el Parque Nelson. Precio único: $ 0.20.
Wanderers - Peñarol, en el Parque "Alfredo V. Viera". Precio único, $ 0.20.
River Plate - Cerro, en el Parque "Bella Vista".
Todos estos matches darán comienzo, a la hora 9 y 20, con la tolerancia reglamentaria.

CUARTA DIVISION

Copa Uruguaya. - IV fecha

Danubio - Liverpool, en el Parque "Hugo Forno".
Central - Defensor, en el Parque "Palermo".
Nacional - Rampla Juniors, en el Parque Central.
Peñarol - Wanderers, en Las Acacias.
Cerro - River Plate, en el Parque "Cerro".
Todos los matches darán comienzo, a las 9 y 45, con la tolerancia reglamentaria.

PEÑAROL Y RIVER PLATE EN EL UNICO PARTIDO

ENCUENTRO DE GRAN ATRACCION

Quedará finalizado en la tarde de hoy el Campeonato Competencia con la disputa del único encuentro pendiente, correspondiente a la tercera fecha, a cargo de Peñarol y River Plate, suspendido en su oportunidad a consecuencia del mal tiempo.

Clasificado Peñarol campeón, con cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor que es su tradicional adversario, buscará hoy agregar a ese título otro no menos valioso como es el de invicto, pues la entidad aurinegra no conoce en su primer equipo derrota o empate en todo el transcurso de este Campeonato.

Aparte de lo que significa una nueva presentación de Peñarol, constituído en los momentos actuales en la verdadera atracción del ambiente futbolístico, se agrega esta circunstancia para darle mayor realce al partido, aparte, naturalmente, de lo que significa su adversario, cuyo poderío es ya conocido y que además, tiene el valioso antecedente de haber señalado siempre, frente a los elencos poderosos, actuaciones de primera fila, sindicándose en todo instante como adversario de gran riesgo para nuestras entidades decanas.

En la pasada fecha, Peñarol dió muestras, una vez más, de la gran eficacia de su vanguardia, que le señaló cinco goales a Rampla Juniors, aunque a la vez evidenció también flojedad en sus líneas de defensa, ya que su adversario conquistó cuatro tantos.

River Plate, en cambio, venció a Cerro, en la cancha de éste, luego de exponer virtudes destacadas tanto en lo que tiene que ver con su defensa como en la línea delantera, la que, fecha a fecha, señala mayor comprensión entre sus integrantes y practicidad en su juego, como para ser tenida en cuenta por las defensas adversarias. Los darseneros fincan su mayor poderío en su defensa, con jugadores bases como Hernández, su gran eje medio, y Bermúdez, zaguero que posee cualidades ya reconocidas y que mantiene en auje sus prestigios. A estos valores debe agregarse los nombres de Luis A. Luz, Domingo Rodríguez y los restantes compañeros de la retaguardia, que complementan perfectamente su juego con el de las mencionadas figuras, significando, en total, una defensa homogénea, bien trabada y sumamente rendidora, ya que el largo tiempo que estos mismos jugadores actúan juntos, ha significado perfecta comprensión y unidad entre sus diversas líneas. A esta defensa debe agregarse una delantera rápida, dirigida por el argentino Fiore, gran estratega, quien trata de explotar las velocidades y pujanza de sus compañeros Morel, Urruzmendy, Julio Pérez y Bello. Un equipo, pues, capaz de ofrecer firme resistencia al favorito, y aún arrebatarle el título de invicto, a poco su defensa no llegue a rendir de manera superior a lo que lo hiciera en su última presentación.

Precisamente buscando mayor rendimiento en su defensa, y a la vez obligado por la ausencia del zaguero Hugo, que está lesionado, Peñarol ha introducido cambios en su zaga, que será integrada por Casco e I. Rodríguez, los zagueros reservistas que en la pasada fecha lucieron bien en segunda división. En la delantera, también por enfermedad, deberá prescindir de uno de sus principales valores, el argentino Hogberg, que será suplantado por la nueva adquisición, el brasileño Yesso. Aún cuando el rendimiento de este jugador sea eficiente, sus antecedentes así lo señalan, es indudable que la delantera aurinegra no podrá exponer hoy todas sus virtudes en forma completa, pues el titular no sólo es un valor individual de gran capacidad, sino que engrana perfectamente con el juego de sus compañeros Ghiggia y Míguez, conformando en total plenamente. Sin embargo, pese a su deserción, igualmente la delantera podrá brillar como en los restantes partidos del Campeonato, pues los demás valores vienen actuando de manera lucida, y no habrá de influir la ausencia de Hogberg en forma tan pronunciada, como para esperar un gran descenso en el juego de esta línea.

Precisamente la pujanza, habilidad y juego colectivo de sus integrantes hacen pensar en una lucha magnífica ante el verdadero fuerte de su adversario que es precisamente su defensa.

El duelo de ambos habrá de ser magnífico, aparte de lo que puedan brindar como interesante el choque de la avanzada darsenera con la retaguardia de Peñarol.

Una contienda, pues, de grandes atractivos, en la cual Peñarol, para tratar de conservar su título de invicto, deberá recurrir ante un adversario que irá dispuesto a un triunfo de sensación.

La formación de los equipos

PEÑAROL. - PRIMERO: F. Pereyra Natero, D. Cesco e I. Rodríguez; J. C. González, O. Varela y W. Ortuño; E. A. Ghiggia, A. Yesso, O. Míguez, J. A. Schiaffino y E. Vidal. Suplente: Máspoli.

SEGUNDO (plantel): Da Silva, Acevedo, Abbadie, Britos, Bonomi, Bentancur, Cuevas, Dimitrio, Del Hermo, Cabrera, Millitos, Máspoli, Ortiz Lujambio, Portelro, Pessamal, Prats, C. M. Rodríguez, Riephoff, Spósito, Tejera, Villanide, Les. Moreno, Davoine, Echegoyen y Hugo.

RIVER PLATE. — PRIMERO: L. Radicchi; J. Bermúdez y F. Suárez; D. Rodríguez, R. Hernández y L. A. Suárez; E. Urruzmendy, W. Morel, H. Fiore, J. Pérez y J. Bello. Suplente: J. J. Tulle.

SEGUNDO (Plantel): Besuzzo, Bugallo, Bottaro, Camarote, Cancela, Cortés, Fabbiani, González, Hernández Pérez, Rama, Sánchez Sosa y Vanoli.

Rendich con R. Rodríguez

SANTIAGO, 7. — El conocido púgil Carlos Rendich, actualmente en Buenos Aires, es oficialmente campeón de Chile de peso mediano. La Federación de Box de Chile acordó conceder ese título a Rendich, quien, según se ha informado, el 13 del actual enfrentará en el Luna Park, de Buenos Aires, al campeón sudamericano Raúl Rodríguez, a quien venció ya por knock out.

Rendich renunció hace poco al título de los welters. El matutino "Las Ultimas Noticias" elogia la decisión de la Federación.

FILM NACIONAL

FLORES

FALTAN SEMILLAS DE PAPAS. — TRINIDAD, 6. (ANI) — Se quejan los cultivadores de papas de las dificultades que han encontrado para proveerse de semillas para las siembras de Primavera. Se ha informado que para esta ciudad, el Servicio de Distribución de Semillas, ha enviado menos de cien bolsas de semilla, cantidad que se cataloga de "ridícula", no alcanzando para cubrir la décima parte de la demanda de papas del departamento.

COMISION DE SUBSISTENCIA. — TRINIDAD, 6. (ANI) — Se informa que está en vías de constituirse la Comisión Departamental de Subsistencias. Ya la Junta Departamental nombró dos delegados para integrar esa comisión; uno por la mayoría y otro por la minoría, delegados que ya han recibido su calidad de tales directamente del Consejo Nacional de Subsistencias. Se informa además que el referido Consejo ha procedido también a designar las restantes personas que han de integrar esa Comisión Departamental.

BAJO EL PRECIO DE LOS HUEVOS. — TRINIDAD, 6. (ANI) — Una nueva rebaja han sufrido los precios de ventas de huevos. De un peso veinte que se pagaba la docena unas semanas atrás, actualmente se pueden conseguir por 60 centésimos.

DOS MESES SIN COBRAR. — TRINIDAD, 6. (ANI) — Se ha informado que los obreros y empleados de la Dirección de Vialidad, hace dos meses que no cobran. La prensa local dice al respecto: "No sabemos realmente a qué se deben esos atrasos. Porque no se trata de personal que trabaja como "eventual" o que se toma para trabajos extraordinarios o improvistos. Se trata de personal permanente y presupuestado, de empleados que hace 10 y 20 años que trabajan en sus reparticiones".

SAN JOSE

ESTUVO EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. - SAN JOSE, 6 (ANI). — Visitó este departamento el Ministro d eObras Públicas, Ing. Manuel Rodríguez Correa, deteniéndose en la localidad de Rodríguez, donde siguió hacia la Estancia del señor Mario Morató, en las costas del arroyo Tala. El citado Secretario de Estado, llegó a la localidad de Rodríguez, acompañado por el señor Wáshington Fernández, siendo recibido en la misma por el doctor Julio Agorio; el Jefe de Policía del Departametno, Sr. D'Ursi; Jefe de la Regional de Vialidad, Agr. Peter Alvez; Jefe de Saneamiento, señor Luis A. Vica y numerosos vecinos.

LOS FESTEJOS PARA EL 25 DE AGOSTO. - SAN JOSE, 6 (ANI). — Bajo la presidencia del Intendente Municipal, Dr. Nery T. Arriaga, se reunió el Comité Patriótico Departamental, adoptando diversas resoluciones para conmemorar la fecha patria del 25 del corriente. En esta reunión, se acordó el siguiente programa: A las 11 horas, se llevará a cabo una concentración popular frente al Colegio "Juan F. Larrobla", donde la dirección del establecimiento, ofrecerá a los miembros del Comité, autoridades y prensa, un vino de honor. Por la tarde, se efectuará en la Iglesia Parroquial, un Te Deum y luego se llevará a cabo una manifestación patriótica, en la que harán uso de la palabra el Escribano, Dr. Pedro V. Cersósimo. Por la noche, en el teatro "Macció", se ofrecerá una función de gala, con la participación del ballet del Sodre. Luego de esta función se realizará un gran baile en el Club Fraternidad.

LAVALLEJA

EL SERVICIO TELEFONICO A ZAPICAN. — MINAS, 6 (Ani). — El Intendente Municipal, señor Juan A. Maldonado ha formalizado gestiones ante el Directorio de la UTE, en el sentido de lograr que el servicio telefónico a la localidad de ZZapicán, sea mantenido durante toda la noche. Actualmente el mismo funciona desde la hora 7 y 30 a las 21, siendo atendido por cuatro telefonistas. Se considera que como ese servicio es reducido en relación al número de telefonistas que lo atienden, el directorio d ela UTE accederá al referido petitorio, máxime cuando la extensión solicitada se hará con el mismo personal.

ARTIGAS

PERMISO PARA UN PRESTAMO. — ARTIGAS, 6, (ANI). — El Intendente Municipal, Esc. R. D. Queiruga, elevó a la Junta Departamental un proyecto y mensaje solicitando autorización para contratar con una institución bancaria, un préstamo por la suma de $ 50.000.00, que serán destinados a la adquisición de máquinas niveladoras, tractores, arados y otros implementos para las obras de vialidad urbana y rural.

REGLAMENTAN LA VENTA DE MIEL. — ARTIGAS, 6 (ANI) — De acuerdo a una solicitud de la Comisión especial del Ministerio de Ganadería y Agricultura que estudia el problema derivado de la producción y la comercialización de la miel, la Intendencia Municipal dictó un decreto reglamentando la venta, industrialización e higienización para la venta al público, de la miel que se obtenga por parte de los apicultores de este Departamento.

LA PRUEBA ATLETICA DE HOY

TRAVESIA DE LA RAMBLA SUR

Se cumplirá en la mañana de hoy la clásica travesía de la Rambla Sur, organizada por el Club Atenas, prueba que todos los años reune a los atletas de medio fondo de la entidad de la calle Reconquista.

La misma tendrá un recorrido de 6.000 metros, comprendidos en el trayecto de la Rambla Sur, desde Treinta y Tres hasta la puerta central del Parque Central, ida y vuelta.

La largada se fijó para las 10 horas, cerrándose las inscripciones 15 minutos antes. Es una competencia abierta a todos los atletas veteranos y novicios del club y a todo debutante que no esté ligado a ningún club afiliado a la Confederación Atlética del Uruguay. La C. Directiva de Atenas ha dispuesto premiar con medallas a los 3 primeros atletas clasificados en cada una de las categorías en juego. Para contralorear esta prueba han sido citados los jurados de atletismo del club organizador.



Los partidos de la Liga Universitaria

Con un buen programa continúan hoy los campeonatos de fútbol de la Liga Universitaria, rigiendo los detalles que consignamos seguidamente:

Serie "Mayor Omar Porciúncula"

Urunday v. Artigas, cancha de Canillitas; juez: Gualberto Pozzi.

Ingeniería v. Uruguay, field del Parque Tomás Berreta; juez: Hugo Rodríguez Millcua.

Agronomía v. Medicina, field de Instrucciones y Santos (ómnibus 149 y 150); juez: Carlos Schiavonne.

Atahualpa v. Ciencias Económicas, field del Grupo de Art. 1. Pantanoso; juez: Ovidio Fernández.

Argos v. Escuela Militar, field de San Borjas (Carrasco y Bolivia), La Cruz; juez: Miguel A. Molina. Hora 10.

Serie Medicina —

Estudiantes v. Liceo Nocturno. field de San Borjas (Carrasco y oBlivia), La Cruz; juez: Miguel A. Molina. Hora 8.

Abogacía v. Arquitectura, field de Mones Roses y Potosí; juez: A. Díaz Langone.

Yaguarí v. Veterinaria, field del 4º de Caballería (Camino Mendoza); juez: Raúl Piaggio.

Familiar v. Odontología, field de Altamirano y Propios; juez: José Sosa.

Ellivourt v. Salteño, field de Arocena y Córcega; juez: Carlos Farías.

Soriano v. Química, field de Burgues y Silva; juez: Orosmán Fasoli.

Serie Arquitectura-Nocturno —

Sauducero v. Flamingo, field de Andresito, Camino Maldonado, kilómetro 16; juez: J. Santrome Zabala.

En partido de escasa atracción empataron Wanderers y Bella Vista

En la cancha de Bela Vista se jugó en la tarde de ayer el anunciado encuentro amistoso entre el eleven local y el Montevideo Wanderers.

En ningún momento, los protagonistas de la contienda brindaron algo que mereciera destaque, pues transcurrió el encuentro dentro de una frialdad y pobreza de acciones realmente indignas de elencos de tal jerarquía.

Aún teniendo en cuenta el carácter de amistoso de la contienda, más que una lucha esí pareció una práctica entre dos conjuntos que se cuidaban de manera excesiva, sucediéndose las jugadas en el centro del campo sin que las respectivas delanteras hicieran algo superior como para quebrar la superioridad que sobre ellas ejercieron las respectivas defensas.

Sin goales terminó el partido y en realidad es este resultado fiel reflejo de lo que ocurrió en la cancha, pues si Bella Vista accionó en forma superior en la parte inicial, creando algunas situaciones de apremio para la valla de Wanderers, este reaccionó en la parte complementaria, equilibrando la lucha y los merecimientos que su rival hizo en la parte anterior.

Fué clara la desorganización de las delanteras, dando a la lucha un carácter de apatía y escasos atractivos.

LOS DETALLES

Cancha de Bella Vista.
Público: 2.000 personas.
Recaudación: $ 247.70.
Jueces: Sres. Guillén, Cirilo y Barreiro.

Equipos

WANDERERS: Borghini; Maganes y Vázquez; Pérez, De Angelis y Cazeaux; Galeano, Manuel Vidal, Medina, Pino y Berta.

BELLA VISTA: Costa; Ribolra y Villar; Borsani, De León y Listur; Doldán, Grosso, Cabrera, Cossani y Romanelli.

En el segundo período hubo los siguientes cambios:

En Wanderers, Carabajal ocupó el centro de la línea media desplazándose De Angelis al puesto de Cazeaux que salió de la cancha. En la avanzada, Medina fué sustituído por Chelle. Bella Vista, por su parte, ordenó estos cambios: González por Doldán y Fonsalía por Borsani.

Sigue la Campaña Social en Uruguay Montevideo

Prosigue desarrollándose con éxito la campaña social del Club Uruguay Montevideo, tendiente a elevar a 2.000 el número de personas que figuran en los registros sociales del club.

Con ese objeto se instalarán mesas inscriptoras en oportunidad de todos los encuentros que dispute el representativo de la institución, y se encuentra abierto para los interesados en afiliarse un registro en la sede social, de 18 a 22 horas, todos los días.

El conflicto de Agronomía y sus reflejos en el resto del ambiente estudiantil

El estudiantado de Agronomía se halla en huelga, luchando por la moralización de su Facultad, invadida desde hace varios años por una racha de deshonestidad que ha dado por resultado que los cursos que en esa Facultad se dictan no capaciten ni moral, ni profesionalmente a los estudiantes que a ella concurren.

Los sucesos que culminaron con la enérgica reacción estudiantil que se concretizó en la huelga, y en la ocupación de la Facultad en las primeras horas de la mañana del pasado jueves, no son sino la lógica consecuencia de una serie de hechos de indudable trascendencia, que hasta hoy habían permanecido ignorados por la opinión pública. Los estudiantes en huelga, han hecho en sucesivos planteamientos, las declaraciones precedentes.

Se exige como solución a este conflicto, la renuncia del Consejo de la Facultad y la intervención de ella por parte del Consejo Central Universitario.

La F.E.U.U., contempla la posibilidad de una huelga general de todo el estudiantado de la República, en solidaridad con sus compañeros de la Facultad de Agronomía, y en la reunión extraordinaria que el próximo martes habrá de celebrar el Consejo Federal de esa Federación se considerará la adopción de esa medida.

Se ha señalado especialmente, que este movimiento no está de ninguna manera dirigido contra el Consejo Central Universitario, en quien el estudiantado de Agronomía tiene puesta su fe para la solución de este conflicto, sino contra el Consejo de esa Facultad que es el organismo directamente responsable de los sucesos que han llevado a la huelga al estudiantado de Agronomía.

Homenaje a los Campeones de Peñarol

HOY EN EL SODRE

En el Estudio Auditorio se ofrecerá hoy una gran función en homenaje a los campeones del torneo Competencia de 1949 con el siguiente programa:

Primera parte. — Presentación del Coro Infantil "Peñarol" bajo la dirección del maestro Fernando Orejón. Profesora maestra de coro, Srta. Aida R. Natoli. Himno Nacional (solista Pablo Terevinto). Marcha de Peñarol por el coro. Figuras alegóricas. "Me he de comer esa tuna" canción mexicana por el niño Jorge Dagnino. Presentación del precoz concertista de piano Julio Bouya Ounade. "El Matrero", estampa criolla interpretada por el coro infantil con el siguiente reparto: El Poema, E. Manzano; Danza, Soledad Imperio; El matrero, José Rego Torres. Coro general. Director Miguel Natoli.

Segunda parte. — "Epopeya de gloria". La historia del Club A. Peñarol desde su fundación hasta nuestros días, filmado bajo la dirección del Dr. Mantrana Garín.

Tercera parte. — Patinaje artístico, a cargo del Centro Cultural y Deportivo Sisley, bajo la dirección del maestro Tabaré de los Santos.

Cuarta parte. — Acto de concierto por la Coral Guarda e Passa, que dirige el maestro Jaime Airaldi, en su vasto repertorio.

Precios de las localidades

Palco bajo balcon sin entrada $ 5.00; platea o tertulia primera fila $ 1.50; tertulia, otras filas $ 1.00; entrada a palco $ 1.50; butaca de galería baja, primera fila $ 1.00; asientos de galería baja $ 0.80; asientos de galería alta, primera fila $ 0.60; asientos de galería alta, otras filas $ 0.50; entrada general a galería alta, sin numerar $ 0.40.

Un team tricolor concurre a jugar hoy en Pando

El comando de Nacional resolvió enviar hoy un equipo a Pando, a fin de jugar con su homónimo de dicha ciudad.

La delegación partirá en ómnibus expreso a las 13 hs. y formarán en la misma los jugadores Kapouchián, Francia, Gentilín, Varela, Muniz, Guaglianone, Quiroga, Rama, Rivas, Matto, Pereira, Monzillo y Gastán. Integrarán el plantel especialmente invitados los viejos cracks Galvalizi, Gambeta, Rodolfo Pini y Zapirain, habiendo sido designados como director técnico y masajista, respectivamente, los Sres. Ricardo Faccio y Eliseo Domínguez.

Los partidarios que posean autos y quieran acompañar a la delegación deben concurrir a las 13 hs. para salir en caravana.



PARTE POLICIAL

SEÑORITA ACCIDENTADA EN UN CHOQUE. — En Avenida Rondeau y Panamá, chocaron el automóvil Nº 49-909 guiado por Celina Haedo Terra, oriental, soltera, de 33 años, domiciliada en Agraciada Nº 3378 (Apto. 3), y el camión de la "AMDET", chapa oficial Nº 5906, conducido por Sergio Irigoyen Abelenda, oriental, soltero, de 24 años, domiciliado en Rafael, 3151. A consecuencia de la colisión, la Srta. Haedo Terra sufrió una herida cortante en el labio superior y pérdida de dos dientes y erosiones en la rodilla izquierda, por cuya causa fué internada por la Asistencia Pública, en el Sanatorio Navarro; el conductor del camión sufrió una herida cortante leve en el pié derecho, pasando en asistencia a su domicilio, una vez curado. Ambos conductores fueron emplazados.

PELEA ENTRE EBRIOS. — En Barcelona y Bogotá, Enrique González Patiño, oriental, casado, de 40 años, domiciliado en Oficial 1º Nº 3876, por asuntos del momento, so tuvo una discusión con N. Rosa, cuyos demás datos se ignoran —estando ambos en estado de ebriedad— en tal circunstancia este último, con una botella, la aplicó, a González varios golpes resultando éste con tres heridas cortantes en el frontal y otra en el cuero cabelludo, fugando su agresor. Asistencia Pública y Hospital Maciel. Se prosiguen averiguaciones.

INCIDENTE MATRIMONIAL. — En el interior de su domicilio sito en Betote Nº 289, en estado de ebriedad, sostuvieron una discusión por asuntos de índole familiar Estanislao Velázquez, oriental, casado, de 52 años, y su esposa Francisca María Domínguez de Velázquez, oriental, de 56 años. En tal circunstancia Velázquez, con un pequeño cuchillo, pretendió agredir a su esposa, por lo que esta, al intentar desarmarlo, se trabó en lucha con él, resultando con heridas cortantes en la mano derecha y hematomas en el rostro. Asistencia Pública y Hospital Maciel. Velázquez se encuentra detenido.

FALLECIO AL DEJAR EN UNA HABITACION UN BRASERO ENCENDIDO. — En el interior de su dormitorio, en su domicilio sito en Potosí Nº 1615, Manuel López, oriental, soltero, de 56 años, al acostarse dejó en la habitación un brasero alimentado a carbón, falleciendo a consecuencia de las emanaciones del mismo. El cadáver será entregado a sus deudos, previa autopsia ordenada por el Sr. Juez Letrado de Instrucción.

† Cándida Elisa Blanco de Soto — (Q. E. P. D.) — Falleció en la Paz del Señor, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 9 de julio de 1949. — Sus deudos agradecen íntimamente los sufragios, ofrendas florales y atenciones recibidas con motivo de su duelo e invitan para el funeral que por su alma se oficiará en el Santuario Arquidiocesano, San Antonio P. P. Capuchinos, Canelones 1670 el día 9 del corriente, a las 8 y 30. El duelo se despide por tarjeta.